



K

Crna Gora
Mali i Zi
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj
Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm

Br./ Nr.:05-421/6-20
Ulcinj / Ulqin, 22.09.2020.godine

Glavni gradski arhitekta
Arh. Aleksandar Dabović, dipl.ing.

OVDJE

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 05-421/6-20 od 22.09.2020. godine za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnice - uređenje urbanističke parcele broj 3 u Zoni D, u skladu sa smjericama Državne Studije lokacije "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža, Opština Ulcinj

Sam. savjetnik I za urbanizam,
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

Dostravljeno:

- 1x Imenovanom
- 1x Urbanističko - građevinskoj inspekciji
- 1x Arhivi i
- 1x U spise predmeta



M.D. SEKRE TAR-a,
Mehmed Mila, spec.sci.arh.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	<p style="text-align: center;">Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm</p> <p>Br./ Nr.:05-421/6-20 Ulcinj / Ulqin, 22.09.2020.godine</p>	<p>Crna Gora Mali i Zi OPŠTINA ULCINJ KOMUNA E ULQINIT</p>
2	<p>Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/2020), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“ br.75/2019 od 30.12.2019.godine), Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskih dokumenata (kriterijumima namjene površina) elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima i Državne Studije lokacije Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I“ – Velika plaža („Sl.list CG“ br.74/18 od 21.11.2018.godine), na zahtjev Glavnog gradskog arhitekta, Arh. Aleksandar Dabović, dipl.ing., broj 05-421/20 od 04.09.2020. godini, izdaje:</p>	
3	<p>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p>	
4	<p>za izgradnju saobraćajnice - uređenje urbanističke parcele broj 3 u Zoni D, na katastarskim parcelama odnosno dijelovima katastarskih parcela broj 67/4, 67/1, 67/2, 67/5, 126/3, 126/4, 67/3, 67/6, 67/7, 127/3, 30/1, 30/2, 128/3, 128/4, 127/4, 127/1, 128/2, 16/3, 16/15, 16/17, 16/12, 16/9, 16/8, 16/11, 16/10 i 16/1 KO Donji Štoj u zahvatu Državne Studije lokacije Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I“ – Velika plaža, Opština Ulcinj</p>	
5	<p>PODNOŠIOCI ZAHTJEVA:</p>	<p>Glavni gradski arhitekta, Arh. Aleksandar Dabović, dipl.ing.</p>
6	<p>POSTOJEĆE STANJE</p>	
	<p>Po karti br.11 “Modul I namjena postojeća”; katastarske parcele broj 67/4, 67/1, 67/2, 67/5, 126/3, 126/4, 67/3, 67/6, 67/7, 127/3, 30/1, 30/2, 128/3, 128/4, 127/4, 127/1, 128/2, 16/3, 16/15, 16/17, 16/12, 16/9, 16/8, 16/11, 16/10 i 16/1 KO Donji Štoj, prikazane kao površine za turizam – T3.</p>	
7	<p>PLANIRANO STANJE Prije izrade idejnih arhitektonskih rješenja, kao i idejnih rješenja i glavnih/idejnih projekata obavezno je izraditi Detaljnu studiju predjela sa pejzažnom taksacijom postojećeg zelenila i elaboratom zaštite zelenila. Izradom Detaljne studije predjela, će se mapirati predioni elementi, dati njihova pojedinačna ranjivost i smjernice za održivi razvoj turističkih objekata/naselja. Pejzažnom taksacijom će se vrednovati postojeće zelenilo i dati preciznije smjernice i preporuke za revitalizaciju i projektovanje ovih površina, kako ne bi daljom intervencijom na parceli došlo do narušavanja vizura pejzaža i degradacije postojećeg zelenila. Pejzažnu taksaciju raditi po metodologiji definisanoj u poglavlju Zaštita identiteta i karaktera predjela – pejzažna taksacija u Priručniku o načinu izrade plana predjela, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Crne Gore</p>	
7.1.	<p>Namjena parcele odnosno lokacije</p>	
	<p>Uslovi u pogledu planirane namjene: <u>Površine saobraćajne infrastrukture – Drumski saobraćaj - DS</u> Površine saobraćajne infrastrukture namijenjene su za objekte i koridore infrastrukture drumskog saobraćaja.</p>	

Na površinama ove namjene mogu se planirati i prateći sadržaji saobraćajne infrastrukture, koji se odnose na:

- funkcionalne sadržaje saobraćaja koji služe za naplatu usluga i drugo;
- javne garaže i parkinge.

TRETMAN POSTOJEĆIH OBJEKATA

Postojeći objekti se, prilikom legalizacije, rekonstrukcije, adaptacije moraju uskladiti sa svim uslovima datim u ovom planskom dokumentu. Izuzetno, ukoliko se postojeći objekat nalazi van granica zone gradnje to jest van građevinske linije, a unutar granica urbanističke parcele, isti se može legalizovati ukoliko se uskladi sa svim ostalim uslovima datim u ovom planskom dokumentu. Ukoliko je nemoguće uskladiti postojeći objekat sa svim uslovima datim u ovom planu, postojeći objekat se ruši. Takođe, postojeći objekat se može srušiti ukoliko je to potreba investitora.

7.2.

Pravila parcelacije

Uslovi za formiranje urbanističke parcele

U okviru zahvata plana urbanističke parcele su definisane koordinatama tačaka u grafičkom prilogu Parcelacija. Urbanističke parcele imaju direktan pristup sa javne komunikacije.

U okviru predložene parcelacije, za parcele iste namjene a u skladu sa željama i potrebama investitora, može se vršiti formiranje većih urbanističkih parcela udruživanjem parcela, kao i izgradnja objekata samo do granice planiranih kapaciteta za te parcele, a pri tome bočne građevinske linije su bočne linije krajnjih urbanističkih parcela prema susjedima i javnim površinama.

Urbanistička parcela br. 3 u zoni „D“:

Državnom Studijom lokacije "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaza, od katastarskih parcelama odnosno dijelova katastarskih parcela broj 67/4, 67/1, 67/2, 67/5, 126/3, 126/4, 67/3, 67/6, 67/7, 127/3, 30/1, 30/2, 128/3, 128/4, 127/4, 127/1, 128/2, 16/3, 16/15, 16/17, 16/12, 16/9, 16/8, 16/11, 16/10 i 16/1 KO Donji Štoj, formirana je urbanistička parcela br. 3 u zoni „D“, površine od **4.239,62m²**.

Kordinatne tačke urbanističke parcele br.3 zona D:

1. X=6603497.65 Y=4641767.15
2. X=6603528.40 Y=4641775.42
3. X=6603521.00 Y=4641765.45
4. X=6603524.52 Y=4641655.44
5. X=6603547.11 Y=4641616.24
6. X=6603581.95 Y=4641594.52
7. X=6603660.99 Y=4641545.26
8. X=6603641.64 Y=4641507.94
9. X=6603627.74 Y=4641481.13
10. X=6603617.76 Y=4641486.30
11. X=6603607.33 Y=4641491.71
12. X=6603612.39 Y=4641501.48
13. X=6603614.16 Y=4641500.56
14. X=6603627.64 Y=4641504.83
15. X=6603642.29 Y=4641533.10
16. X=6603638.70 Y=4641546.19
17. X=6603548.08 Y=4641602.67
18. X=6603541.29 Y=4641606.91
19. X=6603513.53 Y=4641655.09
20. X=6603510.24 Y=4641757.81

Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG", br. 44/2018 od 14.07.2018. godine), propisano

je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju **urbanističku parcelu 3 u zoni „D“**. Elaborat izrađuje ovlaštena geodetska organizacija i uvjeren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

PLANIRANI URBANISTIČKI PARAMETRI

Budući objekti moraju zadovoljiti sve navedene urbanističke parametre na nivou urbanističke parcele to jest na nivou cjelovitog kompleksa kao skupa svih objekata na urbanističkoj parceli, i to:

- Namjenu;
- Parcelaciju;
- Regulaciju i nivelaciju;
- Koeficijente zauzetosti i izgrađenosti;
- Maksimalnu bruto površinu u osnovi;
- Maksimalnu bruto površinu objekta;
- Minimalnu površinu zelenih i otvorenih površina;
- Maksimalnu spratnost i visinu objekata.

Prema Državnom Studijom lokacijom "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža, u okviru **urbanističke parcele br. 3 u zoni „D“**, planirana je izgradnja **saobraćajnice - uređenje urbanističke parcele broj 3 u Zoni D**, sa sledećim planskim pokazateljima:

Zona D

Planski parametri;

Urbanistička parcela (broj) / zona	UP 3 / Zona D
Površina urbanističkih parcela (m2)	4.239,62
Površina urbanističkih parcela (ha)	0,42
Namjena	DS - Drumski saobraćaj
Max spratnost objekta	/
Max indeks zauzetosti	/
Max bruto površina pod objektom (m2)	/
Max indeks izgrađenosti	/
Max bruto gradjevinska površina (m2)	/
Min površina zelenih i otvorenih površina na UP (m2)	847,92
Zelenih i otvorenih površina / ležaju (m2)	/
Max broj ležaja	/
Max broj stanovnika	/
Broj zaposlenih	/

Opšti uslovi uređenja prostora

Izgradnji objekata mora prethoditi detaljno geomehaničko ispitivanje terena, a tehničku dokumentaciju raditi isključivo na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjima tla.

Prije izgradnje novih objekata potrebno je, ako se za to pojavi potreba, na osnovu geomehaničkih istražnih radova izvršiti odgovarajuće saniranje terena.

Posebni uslovi

Zelene i otvorene površine su definisane kao cjelina pejzažnog i parternog uređenja kompletne urbanističke parcele to jest turističkog naselja, hotela ili parcele centralnih djelatnosti. Zelene i otvorene površine obuhvataju: parterno zelenilo, pješačke i biciklističke staze, veće ili manje površine određene namjene – platoe, bazene, sportske terene, vodene površine, površine pod parking mjestima ukoliko su parking mjesta ozelenjena, površine pod montažnim natkrivenim paviljonima razne namjene i sličnim elementima pejzažnog uređenja lokacije. U zelene i otvorene površine ne spadaju prilazne kolske saobraćajnice, kolske saobraćajnice koje opslužuju parkinge i slično. Zelene i otvorene površine (platoi, bazeni, sportski

	<p>tereni, vodene površine, površine pod parking mjestima ukoliko su parking mjesta ozelenjena, površine pod montažnim natkrivenim paviljonima razne namjene i sličnim elementima pejzažnog uređenja lokacije) ne ulaze u obračun BRGP objekata.</p> <p>U planskom dokumentu je definisana minimalna površina zelenih i otvorenih površina, koja predstavlja minimum koji je neophodan.</p>
7.3.	<p>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</p> <p>Regulaciono i Nivelaciono rješenje dato je u grafičkom prilogu 15. "Regulacija I nivelacija".</p> <p>Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraćajnica moguće su manje korekcije kota iz plana na način da se obezbjedi odvođenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja.</p> <p>Regulaciona linija</p> <p>Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene, odnosno urbanističke parcele.</p> <p>Regulaciona linija u ovom Planu razdvaja javne površine – saobraćaja, pješačkih površina i zelenila od površina namjenjenih za izgradnju – blokova sa urbanističkim parcelama.</p>
8	<p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p> <p>Konstrukcija objekta</p> <p>Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i jasnom seizmičkom koncepcijom.</p> <p>Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekta.</p> <p>Preporuke za seizmičko projektovanje</p> <p>Neki osnovni principi seizmičkog planiranja i projektovanja</p> <ul style="list-style-type: none"> - izbjegavati lociranje objekata na močvarnim i nestabilnim terenima. - prilikom planiranja međusobnog rastojanja objekata treba isključiti mogućnost sudaranja objekata a time i njihovo razaranje pri dejstvu zemljotresa. Sama širina rastojanja direktno zavisi od upotrijebljenih konstruktivnih sistema i od visine objekta. - analize ponašanja objekata na dejstva zemljotresa ukazale su da su se zgrade sa kompaktnim i simetričnim osnovama ponašale bolje i predvidljivije od onih sa razuđenim i nepravilnim osnovama. Pokazalo se da su objekti velikih dužina, usljed različitog ponašanja tla na udaljenim krajevima objekta, značajno stradali. - objekti koji imaju složenu osnovu i različite spratnosti pojedinih djelova treba dilatirati tako da pojedini djelovi imaju pravilne geometrijske oblike. - zbog lokalne vrste tla, to jest od njegovih frekventnih karakteristika, potrebno je izabrati krući konstruktivni sistem sa manjom sopstvenom periodom oscilovanja, kako bi se izbjegla veoma nepoželjna pojava rezonance, to jest poklapanje predominantne periode oscilovanja tla i sopstvene periode oscilovanja objekta. - Prilikom projektovanja predlaže se upotreba evropskih standarda EN 1991, EN 1992, EN1993 i EN1998, koji su usvojeni i kao crnogorski standardi. Koristiti tačnije metode seizmičkih analiza. - S obzirom da se objekti rade u neposrednoj blizini mora, postoji opasnost od korozije konstruktivnog materijala izazvane hloridima iz morske vode (klase izloženosti XS1, XS2 i XS3 prema EN 1992-1-1). Prilikom projektovanja o ovome se mora voditi računa.

- Zbog mogućih neravnomjernih slijeganja tla kod infrastrukturnih sistema treba koristiti fleksibilnije vodove i cijevi.

Zaključci preporuka za seizmičko projektovanje

- Područje Velike plaže predstavlja dio Crne Gore koji ima najizraženiji seizmički hazard, i to zbog dvije činjenice:

a. Mjera seizmičkog intenziteta izražena preko maksimalnog horizontalnog ubrzanja tla na osnovnoj stijeni iznosi 0.38g za povratni period od 475 godina i najveća je u Crnoj Gori

b. Lokalni teren se sastoji od rastresitih i srednje zbijenih pjeskova sa visokim nivoom podzemnih voda (od 50-80cm mnm) kod kojih ne samo da dolazi do značajnih aplikacija dejstava zemljotresa u odnosu na osnovnu stijenu, već je moguća i pojava likvefakcije.

- Prije izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izgradnju objekata neophodno je obezbjediti karte seizmičkog mikrozoniranja koje već postoje za ovo područje.

- Potrebno je uraditi reviziju ovog dokumenta s obzirom da je on rađen u godinama neposredno nakon zemljotresa 1979., kako bi se eventualno on korigovao u smislu ugrađivanja novijih saznanja do kojih je struka i nauka došla u međuvremenu.

- U skladu sa prethodnim dokumentima i dobijenih karata izbjegavati izgradnju objekata na terenima kod kojih postoji vjerovatnoća pojave likvefakcije kao i na močvarnim i nestabilnim terenima. Ovaj problem se može inženjerski riješiti zamjenom, ojačanjima ili odvodnjavanjem tla, upotrebom dubokog fundiranja – šipova i slično ali po vrlo visokoj cijeni. Ovdje treba voditi računa da bi recimo upotrebom šipova obezbjedili sigurnost samom objektu ali se to ne može reći i za okolni teren. Tako se relativno efikasno rješenje za objekat kompromituje jer će sve instalacije kao i prilazni putevi izvedeni na tlu koje može likvefirati, najvjerovatnije doživjeti velika oštećenja i samim tim učiniti objekat neupotrebljivim. Obezbeđenje otpornosti na likvefakciju i okolnog tla, ipak čitavo rješenje pravi izuzetno skupim.

- Osim objekata, i sva infrastruktura je podložna seizmičkom riziku o čemu se mora voditi računa.

- Na terenima kod kojih je moguća izgradnja izbjegavati veće spratnosti objekata. Kao što je prije objašnjeno, kod ovakvih objekata se mogu očekivati višestruko veće seizmičke sile.

- Zbog visokog nivoa podzemnih voda predlaže se da se ne izvode podzemne etaže, kako zbog problema prilikom izvođenja tako i zbog otežanog održavanja.

Prilikom planiranja i projektovanja objekata kao i infrastrukture na ovom području neophodno je primjeniti najveće standarde, najnovija dostignuća kao i osnovne principe seizmičkog planiranja i projektovanja.

9

USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Uslovi za zaštitu i unapredjenje životne sredine

Mjere zaštite imaju za cilj da uticaje na životnu sredinu u okviru planskog područja svedu u okvire granica prihvatljivosti, a sa ciljem sprječavanja ugrožavanja životne sredine i zdravlja ljudi. Mjere zaštite omogućavaju razvoj i sprječavaju konflikte na datom prostoru što je u funkciji realizacije ciljeva održivog razvoja. Sprovođenje mjera zaštite životne sredine uticaće na smanjenje rizika od zagađivanja i degradacije životne sredine, kao i na podizanje kvaliteta životne sredine, što će se odraziti i na podizanje sveukupnog kvaliteta života na području plana.

Zaštita vazduha

Kvalitet vazduha na području prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj nije značajnije ugrožen. Da bi se ostvarila planska koncepcija zaštite životne sredine neophodno je primijeniti sljedeća pravila i mjere zaštite vazduha:

- kod postojećih izvora zagađivanja vazduha primijeniti ekološki povoljnije tehnologije u proizvodnji i sisteme za prečišćavanje vazduha u cilju zadovoljenja graničnih vrijednosti emisije;

- nije dozvoljeno pogoršanje kvaliteta vazduha u bilo kojoj zoni područja plana zbog dodatnih emisija iz novih izvora;

- ograničiti emisije iz industrije primjenom najbolje dostupne tehnologije (BAT) i tehnika maksimalne zaštite za veoma toksične, kancerogene i mutagene materije;

- za projekte za koje nije propisana procjena uticaja na životnu sredinu dimenzije i visinu dimnjaka i drugih ispusta zagađenja u vazduh projektovati prema evropskim normama;

- izraditi Procjenu uticaja na životnu sredinu svih objekata koji su za to predviđeni Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu;

Zaštita zemljišta

Radi zaštite i sprječavanja nepovoljnog uticaja na kvalitet zemljišta potrebno je preduzimati sljedeće mjere:

- zaštititi poljoprivredno i gradsko zemljište od poplava održavanjem postojeće mreže za odbranu od poplava i njenim pojačavanjem na mjestima gdje je potrebno povećati nivo zaštite;

- izgraditi kanalizacionu mrežu sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda;

- predvidjeti preventivne i operativne mjere zaštite, reagovanja i postupke sanacije za slučaj havarijskog izlivanja opasnih materija u okolinu;

- kontrolisati sječu autohtonih šumskih vrsta, naročito u ugroženim predjelima;

Mjere zaštite od buke

Zaštita od buke u životnoj sredini zasnivaće se na sprovođenju sljedećih pravila i mjera zaštite:

- poštovanjem graničnih vrijednosti dozvoljenih vrijednosti nivoa buke u životnoj sredini, shodno Pravilniku o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini („Sl. list RCG”, br.75/06);

- za građevinska područja na području plana određuju se najviši dopušteni nivoi buke u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom;

- posebne mjere zaštite od buke određuju se za objekte koji se grade izvan građevinskog područja i objekte društvenih delatnosti;

Mjere zaštite biodiverziteta

Sljedeće mjere moraju biti jasno definisane i sagledane:

- Prioritetno očuvanje najvažnijih i najugroženijih ekosistema kao što su pješčani ljljan *Pancratium maritum* - najugroženija biljna vrsta u Crnoj Gori koja se može pronaći samo na Velikoj plaži ili registrovane tri vrste ptica od globalnog značaja za zaštitu: Kudravi pelikan *Pelecanus crispus*, droplja *Otis tarda* i veliki orao klokotoš *Aljuila clanga*;

- Jasno definisanje i strogo sprovođenje najstrože kaznene politike prema svim oblicima uništavanja i eksploatacije zaštićenih vrsta flore i faune;

- Primjena odnosno produženje primjene mjera konzervacije očuvanih prirodnih vrijednosti;

- Restauracija narušenih prirodnih vrijednosti sa obnovom ekoloških vrijednosti i staništa vrsta ugroženih degradacijom;

- Primjena postojećih domaćih i međunarodnih, odnosno utvrđivanje specifičnih lokalnih standarda za ocjenu ugroženosti, veličine, promjena i trendova populacija te veličine, promjena i trendova rasprostranjenosti biljnih i životinjskih vrsta (IUCN, „Crvena lista”);

- Definisane objekte, parametara i lokaliteta za uspostavljanje dugoročnog monitoring Sistema ugroženih i značajnih biljnih i životinjskih vrsta;

- Na mjestima gde postoji šansa da planirana izgradnja ugrozi zaštićene vrste, investitor je u obavezi da uradi Studiju uticaja na životnu sredinu;

Mere zaštite uspostavljenih EMERALD područja

Velika plaža

- Zaštita velikog prirodnog, netaknutog obalnog ekosistema uključujući i prisustvo globalno važnih staništa, flore i faune, kao i važnih obalnih uticaja.

Mjere zaštite prirodne baštine

Ciljevi zaštite prirodne baštine generišu se po više osnova, i to kao:

1. Ciljevi zaštite posebnih prirodnih vrijednosti koji obuhvataju zaštitu:

- prostora (mjest) izuzetnih i jedinstvenih djelova prirode od značaja za naučne, kulturnoobrazovne, rekreativne i druge svrhe;

- karakterističnih predstavnika pojedinih ekosistema i izrazitih biogeografskih područja, odnosno predstavnika pojedinih tipova predjela, od izvornih do antropogenih;

- prirodnih predela, ambijenata i pejzaža oko kulturno-istorijskih spomenika, u okviru kompleksne zaštite ovih cjelina;

- zaštitnih zona (zona uticaja) oko zaštićenih prirodnih dobara.

2. Ciljevi zaštite biodiverziteta koji zahtijevaju:

- očuvanje genetskog, specijskog i ekosistemskog biodiverziteta, na osnovu preduzetih proučavanja genofonda, formiranja baza podataka, inventarizacije i kategorizacije elemenata komponenti biodiverziteta;

- preduzimanje dugoročnih ekosistemskih istraživanja interdisciplinarnog obuhvata;

- praćenje stanja biodiverziteta, kao i ugrožavajućih faktora, sa procjenom tendencija promjena i spontanih sukcesija;

- održavanje biodiverziteta i bioloških resursa, u skladu sa politikom održivog razvoja i metodama i postupcima rada na konzervaciji/obnovi i revitalizaciji u konkretnim slučajevima.

3. Posebni ciljevi koji podrazumijevaju:

- očuvanje ambijentalnih, estetskih i rekreativnih potencijala područja od javnog interesa;

- razvoj informacionog sistema zaštite prirode (u okviru informacionog sistema životne sredine i prostora);

- zasnivanje zaštite na sistemskom prostornom, urbanističkom i ekološkom planiranju; održavanje i širenje međunarodne saradnje od zajedničkog interesa.

Zaštićena prirodna dobra – domaća dezinacija

Na području plana nalaze se sljedeći zaštićeni objekti (zaštićeni po osnovu matičnog Zakona o zaštiti prirode – Sl.List SRCG br. 36/77, 39/77,2/89, 29/89, 39/89, 48/91, 17/92,27/07):

- Velika ulcinjska plaža - Spomenik prirode (približno IUCN kategorija III).

Zaštićena prirodna dobra – međunarodna dezinacija

- IPA (Important Plant Area) područje od značaja za zaštitu biljaka: Velika ulcinjska plaža, Rumija;

- EMERALD područja - U skladu sa integracijom sa Evropskom Unijom i na osnovu principa Direktive o pticama i EU Direktive o staništima na teritoriji opštine Ulcinj formirana su sljedeća EMERALD zaštićena područja:

- Velika plaža sa Ulcinjskom Solanom (2835ha).

Mjere zaštite prirode

Integralna zaštita prirodnih dobara na području opštine Ulcinj realizovaće se integrisanjem mjera zaštite prirode i životne sredine u sve namjene korišćenja prostora predviđene ovim planskim dokumentom; sva buduća zaštićena područja na planskom području moraju imati Planove upravljanja, pri čemu će se njihova klasifikacija i organizacija subjekata upravljanja uskladiti sa važećim IUCN smjernicama zaštite prirode, a sve u skladu sa osnovnim postavkama Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore.

- prilikom projektovanja na lokalitetima koja imaju status zaštićenih prirodnih dobara obavezno je primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti prirode (posebno članove 9 i 12);

- za objekte koji se planiraju u neposrednoj blizini ili na području zaštićenog prirodnog dobra, obaveza investitora je da izradi procjenu uticaja na životnu sredinu i u okviru nje, ocjenu prihvatljivosti projekta;
- definisanje ekoloških koridora i zaštitnih zona oko zaštićenih područja prirode (primjena zoniranja u svim slučajevima za koje je to neophodno) ;
- uz sve kolovoze potrebno je ne samo predvidjeti i izgraditi, već takođe održavati u funkciji objekte za odvođenje i tretman zagađenih voda;
- efikasnije aktivnosti na zaštiti lovne, ribolovne i ukupne faune shodno uzgojnim mjerama i važećim zakonskim propisima.

Mjere ublažavanja uticaja na biodiverzitet i ekološki osjetljive lokalitete

- Izvršiti kartiranje staništa i bitopova i Studiju mapiranja dina i Pejzažnu taksaciju postojećeg zelenila sa elaboratom zaštite zelenila, za svaku urbanističku parcelu

- Ukoliko navedene Studije i istraživanja dokažu da plansko rješenje ne pravi smetnju zaštićenom prirodnom dobru neophodno je:

1. U zaštitnom pojasu , u pojasu dina, moguće je podići vjetrozaštitni pojas ukoliko ne ometa habitate, kao nastavak već postojećeg pojasa u drugim Modulima. Preporuka je da se vjetrozaštitni pojas formira od autohtonih biljnih vrsta uz izbjegavanje monokulture alepskog bora.

2. Za skadarski hrast (*Quercus robur* L. *Ssp scutariensis* Cernj) predvidjeti obavezno očuvanje i sve aktivnosti (izgradnju) podrediti njegovom očuvanju. Presađivanje je moguće ukoliko vitalnost stabala to omogućuje.

3. Maksimalno izbjegavati nasipanje terena na slobodnim površinama u okviru urbanističkih parcela predviđenih za izgradnju i uređenje radi očuvanja postojeće vegetacije i staništa.

4. Predvidjeti zabranu korišćenja invazivnih biljnih vrsta.

5. Kontrolisati parametre morske vode u cilju očuvanja morskih habitata.

6. Predvidjeti ograđivanje zaštićenih područja, staništa i jedinki tokom građevinskih radova.

10 .

USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

Pejzažna arhitektura

- Prije izrade projekata uređenja parcele S 17, kao i ostalih parcela zelenila uz saobraćajnice potrebno je uraditi **Detaljnu studiju predjela sa pejzažnom taksacijom postojećeg zelenila i elaboratom zaštite zelenila**. Izradom Detaljne studije predjela, će se mapirati predioni elementi, dati njihova pojedinačna ranjivost i smjernice za održivi razvoj predjela. Pejzažnom taksacijom će se vrednovati postojeće zelenilo i dati preciznije smjernice i preporuke za revitalizaciju i projektovanje ovih površina, kako ne bi daljom intervencijom na parceli došlo do narušavanja vizura pejzaža i degradacije postojećeg zelenila. Pejzažnu taksaciju raditi po metodologiji definisanoj u poglavlju Zaštita identiteta i karaktera predjela – pejzažna taksacija u Priručniku o načinu izrade plana predjela, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Crne Gore.

- S obzirom da se radi o površinama visoke ranjivosti, sve intervencije moraju biti pažljivo sprovedene uz uvažavanje smjernica iz prethodno urađenih detaljnih studija predjela kako ne bi došlo do narušavanja postojećeg identiteta i karaktera predjela kao i biodiverziteta na lokaciji.

- Minimalan procenat zelenila na urbanističkoj parceli S17 je 30% ne računajući vertikalno zelenilo.

- Raster parking mjesta formirati pomoću travnih rešetki koje daju prirodan izgled, travna rešetka može biti ispunjena travom ili nekim drugim materijalom poput sitnog pijeska ili šljunka.

- Sadnice koje se koriste moraju da imaju pravilno formiran habitus. Treba voditi računa o visini okolnih objekata, kod niskih objekata koristiti vrste sa rijetkom krunom.

- rastojanje između sadnica u drvoredu je 5 – 10 m.
- minimalna visina sadnog materijala kada je u pitanju drveće je 2.5 – 3 m i obim stabla na visini 1 m min. 10 – 15 cm.
- Drvoredna stabla moraju imati čisto, po cijeloj dužini uspravno deblo, bez grančica sa dobro definisanom krošnjom.
- Visina čistog debela mora biti najmanje 200 cm.
- otvori na pločnicima za sadna mjesta min. 1,0 x 1,0 m (za sadnju na pločnicima),
- obezbijediti zaštitne ograde za sadnice u drvoredu (za sadnju na pločnicima),
- Drvoredna stabla „za sadnju uz saobraćajnice“ moraju imati posebno visoku krošnju, posebno u dijelu uređenja bulevara na urbanističkoj parceli S4a i S14a
- Razdjelne trake bulevara urediti parternim uređenjem, koristeći vrste otporne na uslove sredine. Kompoziciju formirati linearno čime će se naglasiti blizina kružnog toka
- Kružne tokove urediti parternim zelenilom sa kompozicijom žbunja srednje vsiine kako se ne bi narušila bezbjednost saobraćaja.
- Budući da su različite mogućnosti uzgoja u pogledu vrsti/kultivara, treba birati vrste koje dobro podnose orezivanje donjih grana drveta kako bi se povećala visina čistog debela, bez narušavanja konačnog oblika i izgleda drveta, bilo tokom uzgoja ili kasnije kad je konačno posađeno.
- Krune susjednih stabala u drvoredima mogu da se dodiruju (što nije baš najpovoljnije), ali ne smiju da se preklapaju.
- Dovoljno velikim razmakom među stablima obezbjeđuje se, sem dobrih vizuelnih osobina, i dobro provjetranje ulice u vertikalnom smislu.
- Najbolji način sadnje drvoreda je u okviru uzanih zelenih pojaseva duž saobraćajnica koji su min. širine 2 m i više.
- U dijelu gdje zeleni pojas nije planiran sadnja se može obaviti i u otvorima duž trotoara, uz obratiti pažnju na podzemne instalacije.
- Sadnju linearnog zelenila moguće je predvidjeti i obodom urbanističkih parcela.
- Obodom parcele S17 potrebno je formirati zeleni pojas minimalne širine 6m sa parternom i linearnom sadnjom radi izolacije parking prostora. Voditi računa o preglednosti pri uključenju u glavnu saobraćajnicu.
- Na dva parking mjesta saditi jedno drvo, između parking prostora formirati linearni pojas sadnje sa parternim uređenjem,
- U užim ulicama se formira drvored samo na sunčanoj strani, ili obostrano ali sa niskim drvorednim sadnicama.
- U zavisnosti od položaja građevinske linije u odnosu na regulacionu birati vrste drveća koje formiraju veću ili manju širinu krošnje i vrste koje dobro podnose orezivanje.
- Pored toga pri izboru vrsta za ulično zelenilo treba voditi računa da budu prilagođene uslovima rasta u uličnim profilima (otpornost na zbijenost tla, vodni kapacitet zemljišta, insolaciju).
- Birati vrste koje ne zahtijevaju velike mjere njege, minimalne zahtjeve za vodom i koje su adaptirane na uticaje vjetera i posolice.
- Planirati sistem za navodnjavanje.
- Planirati sistem za osvjetljenje.
- Uređenje ovih površina kako u smislu ozelenjavanja, tako i u smislu planiranja ostalih sadržaja, uključuje obaveznu izradu Glavnog projekta (sa projektima arhitekture, pejzažne arhitekture, uređenja terena i ostalim neophodnim projektima).

a) Autohtona vegetacija

Quercus ilex, Fraxinus ornus, Laurus nobilis, Ostrya carpinifolia, Olea europaea, Quercus pubescens, Paliurus aculeatus, Ceratonia siliqua, Carpinus

orientalis, Acer campestre, Acer monspessulanum, Nerium oleander, Ulmus carpinifolia, Celtis australis, Tamarix africana, Arbutus unedo, Crategus monogyna, Spartium junceum, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Petteria ramentacea, Colutea arborescens, Mirtus communis, Rosa sempervirens, Rosa canina, itd.

NATURA 2000 habitata na Velikoj ulcinjskoj plaži uključujući Adu Bojanu

1310 Jednogodišnja vegetacija caklenjača (salicornia) na mulju i pijesku

1410 Mediteranske slane močvarne livade (juncetalia maritimi)

2110 Začeci pokretnih obalnih dina

2120 Pokretne obalne dine sa ammophila arenaria (bijeke dine)

2130 *Učvršćene obalne dine sa zeljastom vegetacijom (sive dine)

2190 Vlažne pokretne dine –

2220 Dine sa vrstom euphorbia terracina

2240 Dinski pašnjaci sa jednogodišnjim vrstama (brachypodietalia)

2270 * Borove šume na obalnim dinama

3170 * Mediteranske povremene lokve

6420 Mediteranske visoke hidrofilne livade (molinio-holoschoenion)

b) Alohtona vegetacija

Pinus pinea, Pinus maritima, Pinus halepensis Cupressus sempervirens, Cedrus deodara, Magnolia sp., Cercis siliquastrum, Lagerstroemia indica, Melia azedarach, Feijoa selloviana, Ligustrum japonica, Aucuba arborescens, Cinnamomum camphora, Eucaliptus sp., Chamaerops exelsa, Chamaerops humilis, Phoenix canariensis, Washingtonia filifera, Bougainvillea spectabilis, Camelia sp., Hibiscus syriacus, Buxus sempervirens, Pittosporum tobira, Wisteria sinensis, Viburnum tinus, Tecoma radicans, Agava americana, Cycas revoluta, Cordylina sp., Yucca sp. Hydrangea hortensis itd.

11 .

USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

Pravila za očuvanje u slučaju slučajnih otkrića

U svim fazama izrade planske, projektne i tehničke dokumentacije, kao i u svim fazama izvođenja objekata, kao i bilo kojim dugima aktivnostima na kopnu i vodi, ukoliko se naiđe na nalaze od arheološkog značaja, slučajni pronalazač dužan je da:

1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica;

2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije ili organu uprave nadležnom za poslove sigurnosti na moru;

3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava;

4) saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.

Pronalazač može nalaze, radi njihove zaštite, odmah predati nekom od subjekata iz stava 1 tačka 2 ovog člana.

Uprava je dužna da, najkasnije narednog dana od dana obavještenja:

1) komisijski utvrdi da li se radi o arheološkim nalazima;

2) preduzme brigu o čuvanju nalazišta i nalaza;

3) preda nalaze na privremeno čuvanje javnoj muzejskoj ustanovi u opštini na čijoj su teritoriji pronađeni ili matičnoj muzejskoj ustanovi;

4) o izvršenom uviđaju i preduzetim mjerama sačini detaljan zapisnik;

5) nakon izvršenog uviđaja, zavisno od vrste i prirode otkrivenog nalazišta i radova koji se izvode, donese rješenje kojim će odrediti da se izvođenje radova nastavi uz nadzor arheologa sa istraživačkom licencom ili da se radovi privremeno obustave i sprovede odgovarajuće arheološko istraživanje.

Privremena obustava radova može trajati najduže 30 dana.

	<p>U roku iz prethodnog stava Uprava može donijeti rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite nalazišta.</p> <p>Ako Uprava ne uspostavi prethodnu zaštitu, nalazište se smatra slobodnim prostorom.</p> <p>Žalba na rješenje o prethodnoj zaštiti ne odlaže izvršenje rješenja.</p> <p>Troškove arheoloških istraživanja i arheološkog nadzora snosi država ukoliko sa investitorom građevinskih radova nije drukčije ugovoreno.</p>
12 .	<p>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</p> <p>Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica</p> <p>Prilikom projektovanja i izgradnje objekata potrebno je svim objektima koji svojom funkcijom podrazumijevaju javni sadržaj, kao i do stambenih objekata u kojima je planirana izgradnja stambenih jedinica za hendikepirana lica, obezbijediti pristup koji mogu koristiti lica s ograničenom mogućnošću kretanja u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom br. 05-412/86 od 10/ 2013. Godine, Službeni list Crne Gore, br.48/13 I 44/15.</p> <p>U tu svrhu, uz stepenišne prostore projektovati i odgovarajuće rampe s maksimalnim nagibom 8,3%, ili, ukoliko to tehnički uslovi ne dozvoljavaju planirati pristup na drugi način. Nivelacije svih pešačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu s važećim propisima o kretanju invalidnih lica.</p> <p>Neophodno je obezbijediti prilaze svim javnim objektima i površinama (poslovni prostori u prizemljima objekata) u nivou bez stepenika. Sve denivelisane površine u parteru koje se normalno savladavaju stepenicama moraju imati i rampe nagiba max 5%.</p> <p>Rampa za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76 cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12 (8,3%).</p>
13 .	<p>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</p> <p>/</p>
14 .	<p>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</p> <p>/</p>
15 .	<p>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</p> <p>/</p>
16 .	<p>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</p> <p>USLOVI U POGLEDU FAZNOSTI GRADNJE</p> <p>Ukoliko se u okviru urbanističke parcele planira izgradnja više objekata, moguća je fazna izgradnja objekata na osnovu usvojenog idejnog arhitektonskog rješenja za cijelu lokaciju, u skladu sa članom 76. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017). Idejno rješenje mora biti odobreno od strane Glavnog državnog arhitekta, u skladu sa članom 87. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017).</p>
17 .	<p>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</p> <p>Uslovi za priključak na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu</p> <p>Na urbanističku parcelu mora se projektovati i obezbijediti kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta.</p> <p>Dozvoljeno je projektovati pristupe na više mjesta, s obzirom na složene zahtjeve projektovanja turističkih kompleksa (ekonomski ulaz, ulaz za goste i slično).</p> <p>Nesmetan pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.</p>

Planira se parkiranje u okviru svake urbanističke parcele, na parteru ili u okviru objekata ili u okviru nezavisnog slobodnostojećeg objekta – nadzemne garaže, koja može biti montažnog ili tvrdog karaktera, u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta ,kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ('Službeni list CG", br. 24/10).

Na urbanističku parcelu moraju se obezbijediti komunalni priključci, na vodovodnu, elektroenergetsku i telekomunikacionu mrežu i priključenje na kanalizaciju prema uslovima planiranim ovim planom i uslovima nadležnih javnih preduzeća za oblast infrastrukture.

Usalovi za uklanjanje komunalnog otpada

S obzirom da je ovim planskim dokumentom planirana izgradnja objekata, prilikom pomenutih aktivnosti generisaće se određene količine otpada, koje će se prikupljati u kontejnerima u okviru urbanističke parcele na ulaznom dijelu, gdje projektom uređenja treba predvidjeti poseban prostor za postavljanje kontejnera za smeće. Potreban broj kontejnera odrediti prema površini objekta, imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada, u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem. Na mjestu sakupljanja obezbijediti primarnu selekciju otpada odvajanjem kontejnera za staklo, plastiku i metal. Odvoženje otpada vršiće se specijalnim vozilima do sanitarne deponije.

U toku izgradnje objekata na gradilištu obavezno odvojeno prikupljati:

- šut i drugi sličan građevinski otpad,
- opasan otpad (lijepkovi, boje, rastvarači i druga građevinska hemija i njihova ambalaža) .

Upravljanje ostalim vrstama otpada vršiće se u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom koji opština donosi, u skladu sa Zakonom.

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Izgradnja 10 kV kablovske mreže

Izvođe i nove dionice između TS 10/0,4 kV izvesti sa 3 x XHE 49 A, 240 mm², 20 kV (prenosne moći 7,96 MVA).

Preporučuje se polaganje jednožilnih kablova u trouglastom snopu.

Na kraćim dionicama dozvoljeno je i polaganje u horizontalnoj ravni na međusobnom razmaku 70 mm.

Snop se formira provlačenjem kablova kroz odgovarajuću matricu pri odmotavanju sa tri kalema. Formirani snop se na svakih 1 do 2 m omotava obujmicom, samoljepljivom trakom itd.

Međusobni razmak više energetskih kablova (višežilnih, odnosno kablovskih snopova tri jednožilna kabla) u istom rovu određuje se na osnovu strujnog opterećenja, ali ne smije da bude manji od 70 mm pri paralelnom vođenju odnosno 2 m pri ukrštanju.

Da se obezbijedi da se u rovu sa više energetskih kablova (višežilni, odnosno kablovski snopovi tri jednožilna kabla) kablovi međusobno ne dodiruju, između kablova može da se cijelom dužinom trase postavi niz opeka, koje se polažu nasatice na međusobnom razmaku od 1m.

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu dubine 0,8 m, a na mjestima prolaza kabla ispod kolovoza saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko opterećenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi) kroz kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1,0 m.

Dozvoljeno je pojedinačno provlačenje jednožilnog kabla kroz cijev od neferomagnetnog materijala, pod uslovom da cijev nije duža od 20 m.

Kroz čeličnu cijev dozvoljeno je provlačenje snopa koga čine jednožilni kablovi sve tri faze.

Nakon polaganja, a prije zatrpavanja kabla, investitor je dužan obezbijediti katastarsko snimanje tačnog položaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama.

Na grafičkom prikazu trase kabla treba označiti tip i presjek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesta njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vođenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta ugrađenih kablovskih spojnic, mjesta položene kablovske kanalizacije sa brojem korišćenih i rezervnih cijevi (otvora) itd.

Ukoliko to zahtijevaju tehnički uslovi stručne službe Elektrodistribucije, zajedno sa kablom (na oko 40 cm dubine) u rov položiti i traku za uzemljenje, Fe-Zn 25 x 4 mm.

Duž trasa kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, opromjenu pravca trase, mjesta kablovskih spojnic, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanja, približavanja ili paralelna vođenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl.

Prije izvođenja radova pribaviti katastre podzemnih instalacija i u tim slučajevima otkopavanje kabla vršiti ručno.

Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštnim mjerama omogućiti odvijanje pješackog i motornog saobraćaja. Na mjestima gdje je, radi polaganja kablova, izvršeno isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje.

Investitori su dužni da obezbijede projektnu dokumentaciju za izvođenje dionica kablovskih 10 kV vodova, kao i da obezbijede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da obezbijede potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtijevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

Izgradnja niskonaponske mreže

Nove niskonaponske mreže i vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz korišćenje kablova tipa PP00 (ili XP00 zavisno od mjesta i nacina polaganja), ukoliko stručna služba Elektrodistribucije ne uslovi drugi tipa kabla. Mreže predvidjeti kao trofazne, radijalnog tipa.

Zbog potrebe vršenja preraspodjele potrošača po traforeonima, ne rješavati pojedine slučajeve odvojeno od cjeline, već sagledati uticaj svake izmjene na širi prostor.

Što se tiče izvođenja niskonaponskih mreža i vodova, primjenjuju se uslovi već navedeni pri izgradnji kablovske 10 kV mreže.

Zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja obezbijediti pravilnim izborom osigurača na početku voda u skladu sa važećim tehničkim propisima. Primjeniti sistem zaštite od opasnog napona dodira TN-C do mjesta priključka NN kablova na objektima *(u GRT).

Investitori su dužni da obezbijede projektnu dokumentaciju za izvođenje instalacije osvjetljenja, kao i da obezbijede tehničku kontrolu tih projekata.

Izgradnja spoljnog osvjetljenja

Izgradnjom novog javnog osvjetljenja otvorenog prostora i saobraćajnica oko kompleksa obezbijediti fotometrijske parametre date evropskim standardom EN 13201.

Kao nosače svjetiljki koristiti metalne stubove, predviđene za montažu na pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu demontirati, a napajanje javnog osvjetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 000 4 x 25mm²; 0,6/1 kV za ulično osvjetljenje i PP 00 3(4) x 16mm²; 0,6/1 kV za osvjetljenje u sklopu uređenja terena). Pri projektovanju instalacija osvjetljenja u sklopu uređenja terena oko planiranih objekata poseban značaj dati i estetskom izgledu instalacije osvjetljenja.

Sistem osvjetljenja treba da bude cjelonoćni. Pri izboru svjetiljki voditi računa o tipizaciji, odnosno, a u cilju jednostavnijeg održavanja.

Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjetljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedničkog uzemljiivača svih stubova instalacije

osvjetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25 x 4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica.

Obezbijediti selektivnu zaštitu kompletnog napojnog voda i pojedinih svjetiljki.

Obezbijediti mjerenje utrošene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog osvjetljenja obezbijediti preko uklopnog sata ili foto ćelije.

Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

Investitori su dužni da obezbijede projektну dokumentaciju za izvođenje instalacije osvjetljenja, kao i da obezbijede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da obezbijede potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtijevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

Mjere energetske efikasnosti

Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode korišćenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprijeđenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom (LED), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača sa centralnog mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u mogu koristiti pri izgradnji objekata na području zahvata.

Uzimajući u obzir da energija koju sunce tokom godine emituje na 1 m² krova u Crnoj Gori je jednaka energiji koja se dobije sagorijevanjem 143 litara lož ulja - a pri tome se može neograničeno koristiti ovdje je posebno naglašena primjena energije direktnog sunčevog zračenja.

Sunčeva energija se kao izvor energije u zgradama koristi na tri načina:

1. pasivno-za grijanje i osvjetljenje prostora
2. aktivno- sistem kolektora za pripremu tople vode
3. fotonaponske sunčane ćelije za proizvodnju električne energije

Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije za grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske ćelije).

U ukupnom energetsom bilansu kuća važnu ulogu igraju toplotni efekti sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni dobici toplote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Ako postoji mogućnost orijentacije kuće prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplotni gubici. Pretjerano zagrijavanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim suncanim zastorima od materijala koji sprecavaju prodor UV zraka koji podižu temperaturu, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom, prirodnim provjetravanjem i sl.

Savremeni tzv. "daylight" sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvati svjetla. Savremene pasivne kuće danas se definišu kao gradjevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije.

Za izvedbu objekata uz navedene energetske mjere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001,04/01/2003)/ o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome rok valjanosti nije duži od 10 god.

Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom.

Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.

Termotehničke instalacije

Kao energetska izvor za objekte, zbog racionalnog korišćenja energije, i u zimskom i u ljetnjem periodu predviđene su toplotne pumpe. Zavisno od zahtjeva investitora i tehničkih mogućnosti moguća je ugradnja sistema sa toplotnim pumpama vazduh – voda ili voda – voda (ukoliko ima dovoljno izdašnosti podzemnih voda ili je moguć zahvat morske vode).

Za manje hotele povoljna je ugradnja toplotnih pumpi sa mogućnošću iskorišćenja otpadne energije 30-50%.

Alternativno je za manje hotele moguća i ugradnja VRV sistema, dvocijevnog ili trocijevnog koji ima mogućnost nezavisnog grijanja ili hlađenja svake prostorije i iskorišćenja otpadne energije.

Pored ovoga za manje hotele je za grijanje santilarne vode povoljna ugradnja solarnih panela, što doprinosi značajnoj uštedi električne energije.

Za veće hotelske komplekse u principu je neophodno dati mogućnost nezavisnog grijanja ili hlađenja prostora u hotelu u svakom trenutku. Takođe je sistem ventilacije prostora značajno veći nego kod manjih hotela. Za ovakve sisteme najpovoljnija je ugradnja toplotnih pumpi koje imaju mogućnost jednovremene proizvodnje tople i hladne vode (polifunkcionalne toplotne pumpe). Kod ovakvih sistema moguće je iskorišćenje otpadne energije i do 100%, što doprinosi značajnoj uštedi.

Veliki hoteli imaju, zbog specifičnih sadržaja (otvoreni i zatvoreni bazeni, SPA centri i slično) velike zahtjeve za sanitarnom potrošnom vodom.

Zbog ovoga je predviđena i ugradnja solarnog kolektorskog polja koje pored toplotne energije sa polifunkcionalne mašine služi za grijanje vode.

Toplotne pumpe su veoma ekonomičan sistem za proizvodnju toplotne (rashladne) energije. U principu za 1kW električne energije moguće je dobiti u prosjeku 3kW toplone (rashladne) energije.

17.1.

Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Način priključenja predmetnog objekta na elektrodistributivnu mrežu biće određen u „uslovima za izradu tehničke dokumentacije“ – koje investitor treba da dobije od Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, FC Distribucija, Region 4 - Ulcinj.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje),
- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta,
- Upustvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja,
- Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DST-CEDIS 10/0,4 kV.

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

Vodovod

Da bi se obezbijedili higijenski uslovi stanovništva, turista i osoblja kao i funkcionisanje pratećih sadržaja potrebno je izgraditi osnovnu hidrotehničku infrastrukturu za obezbjeđenje potreba za vodom i distributivnih vodova do svih objekata.

Vodovodnu mrežu neophodno je razvijati u skladu sa usvojenim konceptom duž planiranih saobraćajnica, cjevovode hidraulički dimenzionisati prema časovnoj potrošnji vode pojedinih objekata.

Fekalna kanalizacija

Za sistem kanalizacije prihvaćen je razdjelni sistem sa potpuno nezavisnim sistemima fekalne i atmosferske kanalizacije.

Sistem mreže fekalne kanalizacije takođe je neophodno voditi duž svih saobraćajnica i omogućiti na tehnički ispravan način priključenje svih planiranih objekata na najnižim tačkama na kojima je obezbijeđen dovoljan prostor.

U novoplaniranim turističkim zonama se podrazumeva prikupljanje kompletnih količina otpadnih voda, i njihovo prečišćavanje prije ispuštanja u recipijent. (Kuhinje restorana trebaju imati instaliran predtretman otpadnih voda u separatorima masti. Perionice trebaju imati predviđen predtretman u separatoru sapunice. Oba tipa separatora su neophodna da rasterete uređaj za prečišćavanje otpadnih voda.)

U detaljnoj projektnoj dokumentaciji je potrebno predvidjeti stepen prečišćavanja fekalnih i atmosferskih voda koji je u skladu sa odredbama Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Službeni list CG", br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12 i 59/13).

Atmosferska kanalizacija

Budući da su planirane ulice sa ivičnjacima i trotoarima, potrebna je atmosferska kanalizacija sa slivničkim rešetkama za odvodnju kišnih voda. Sve prihvaćene vode sa saobraćajnica i trotoara moraju se odvesti u separatore ulja i benzina prije ispuštanja u recipijent. Dalje se prihvaćene i prečišćene atmosferske vode odvođe u upojne bunare.

Opšti zajednički uslovi

Neki od uslova koje treba ispuniti u izradi projektne dokumentacije su već prethodno navedeni, ali se zbog sistematičnosti navode još neki opšti uslovi i smjernice:

- Predviđeni kanalizacioni sistem je separacioni, strukturno je potrebno razdvojiti fekalne otpadne vode i atmosferske otpadne vode;
- U kanalizacionu mrežu se ugrađuju (PP) polipropilenske punozidne cijevi ili (PVC) polivinilhloridskih punozidnih cijevi, u atmosfersku mrežu (PEHD R) polietilen rebrasti i u vodovodnu mrežu (PEHD) polietilenske cijevi prečnika Ø100 i Ø150, a za prečnike Ø200, Ø250 i Ø300 od nodularnog liva (DUCTIL), a sav materijal i oprema da budu namijenjeni za odgovarajući radni pritisak.
- Minimalni, odnosno maksimalni pad fekalne kanalizacione mreže iznosi 4‰ i 40‰ a atmosferske kanalizacione mreže iznosi 2‰ i 30‰ retrospektivno vodeći računa o prečnicima cijevi;
- Na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima, mjestima promjene prečnika i priključenja kanalizacionih i atmosferskih cijevi, potrebno je predvidjeti revizione šahtove, takođe na svim vertikalnim lomovima vodvodne mreže predvidjeti vazdušne ventile i ispuste;
- Na kanalizacionim cijevima u pravcu, razmak šahtova predvidjeti na maksimalnom rastojanju od 160 D (prečnika cijevi), ali ne većem od 50 m;
- Na atmosferskoj kanalizaciji razmak između slivnika predvidjeti na raspojanju od 25.0 m;
- Prečnik cijevi na kanalizacionoj mreži predvidjeti minimalno 250 mm, na atmosferskoj mreži prečnika 300 mm, dok je kod vodvodne mreže potrebno predvidjeti mrežu prema odgovarajućoj propusnoj moći ili minimalno 100 mm zbog protivpožarne zaštite;
- prilikom dimenzionisanja vodvodne mreže, pored potrebne količine vode za sanitarne potrebe, potrebno je obezbijediti i potrebnu količinu vode za gašenje požara u trajanju od 2h, proticaj 10 l/s.

	<ul style="list-style-type: none"> - Procenat punjenja cijevi fekalne kanalizacione mreže u okruglim profilima maksimalnog stepena ispunjenosti 60%, a kod atmosferske mreže 80%; - kod odvođenja fekalnih voda do izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Ulcinja, kao prelazno rješenje, moguća je izgradnja bioloških urađaja za prečišćavanje za svaku urbanističku parcelu, sa stepenom prečišćavanja u skladu sa gore navedenom zakonskom regulativom; - atmosferske vode sa saobraćajnih površina i trotoara površina biće zauljene i moraju se odvesti u separatore ulja i benzina prije ispuštanja u recipijente - upojne bunare - Na mjestima ukrštanja kanalizacione i vodovodne mreže, kanalizacionu cijev postaviti ispod vodovodne sa minimalnim visinskim razmakom od 0.5 m, a u slučaju manjeg visinskog razmaka postaviti adekvatnu zaštitu vodovodne cijevi; - Minimalne dubine iskopa odrediti tako da se zadovolji stabilnost i zaštita kanalizacionog kolektora, u slučaju priključenja podrumskih i suterenskih prostora odrediti minimalnu dubinu iskopa od 2,0 m, a maksimalna dubina iskopa ne bi trebala da prelazi 3.5 m; - U slučaju potrebe izgradnje pumpnih stanica za otpadnu vodu uraditi ih tako da se minimalizuje širenje neprijatnih mirisa, poželjno sa zelenim rastinjem oko njih. Agregati mogu biti u suvom ili mokrom izvođenju u zavisnosti da li je pumpna stanica nadzemna ili podzemna. Potrebno je predvidjeti havarijske ispuste kao i agregate u slučaju prekida napajanja električnom energijom; - Ne upuštati kišnicu u fekalnu kanalizaciju; - Zabraniti izgradnju propusnih septičkih jama odnosno upojnih bunara za fekalnu kanalizaciju, ukoliko dođe do izgradnje u jednom dijelu lokacija. - Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata, kao i u skladu sa drugim propisima kojima se regulišu pitanja iz ove oblasti; - Na osnovu ovih urbanističko tehničkih uslova investitor treba da izradi tehničku dokumentaciju u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.), i u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (»Sl.list CG« br.23/14) i drugim propisima, standardima, tehničkim normativima, a tehnička dokumentacija podliježe reviziji u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekat. <p>Napomena: Za sve što nije definisano u uslovima primjenjivaće se uslovi i smjernice koji su dati PUP-om opštine Ulcinj.</p>
17.2.	<p>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</p>
	<p>Uslove priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu investitor će pribaviti od nadležnog JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća.</p>
17.3.	<p>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</p>
	<p>SAOBRAĆAJ</p> <p>S obzirom da je, u skladu sa Programskim zadatkom, obaveza Obrađivača da preispita plansko rješenje u dijelu parcelacije u dijelu kompleksa HTP “Ulcinjaska rivijera“ AD, kao i da otkloni eventualne neusaglašenosti u dijelu saobraćaja između plana i stanja na terenu, a da u preostalom dijelu postojeće hotelske grupacije zadrži važeće plansko rješenje, za prostor postojeće hotelske grupacije preuzima se konceptualno rješenje, kao i svi ostali urbanistički parametri definisani u Državnoj studiji lokacije “Turistički kompleks na Velikoj plaži - postojeća hotelska grupacija, naseljska struktura, komunalno servisna i sportsko rekreativna zona” – (dio sektora 66), iz 2010. godine, i vrši se usklađivanje sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (“Službeni list CG” broj 24/10).</p>

Usled značaja zone i njenog sadržaja, Prostornim urbanističkim planom Ulcinja, planirana je izgradnja nastavka Bulevara ka Adi odnosno rekonstrukcija regionalnog puta u Bulevar. Poprečni presjek ove značajne saobraćajnice preuzet je iz DSL i u odnosu na rešenje iz DSL-a razlikuje se po raskrslom sa kružnim tokom na izlasku iz turističkog kompleksa na Velikoj plaži. Bulevar se pruža preko predmetne zone, a zatim se uklapa na postojeci regionalnog puta sve do skretanja za Adu. Bulevar ima četiri saobraćajne trake, po dvije za svaki smjer razdvojene razdjelnim ostrvom. Profil Bulevara sadrži i zelena ostrva koja razdvajaju kolovoz od pješačkih i biciklističkih staza.

Saobraćajna mreža sekundarnih saobraćajnica unutar kompleksa prilagođena je kontaktnim planovima kao i planiranoj namjeni. Interne-unutaršnje saobraćajnice projektovane su tako da zadovolje potrebe svih objekata i sadržaja pojedinačno, a i grupno po užim cjelinama (uslovno blokovima) uz minimalno okupiranje slobodnih površina saobraćajnom infrastrukturom. Na ovaj način je ostvarena mreža saobraćajnica koja omogućava dostupnost svakoj parceli. Sve projektovane ulice su za dvosmjerni saobraćaj sa dvije kolovozne trake, sa obostranim pješačkim stazama.

Kroz čitavu predmetnu zonu, paralelno sa morem i plažom planirana je i nezavisna pješačko biciklistička staza sa drvoredima i elementima urbanog uređenja koja predstavlja poseban kvalitet plana.

Osnovni elementi poprečnih profila saobraćajnica dati su na prilogu "SAOBRAĆAJ".

Trase saobraćajnica u situacionom i nivelacionom planu prilagoditi terenu i kotama izvedenih saobraćajnica.

Kolovoznu konstrukciju saobraćajnica projektovati s obzirom na očekivano saobraćajno opterećenje. Za mjerodavno vozilo usvojiti teško teretno vozilo.

Odvodnjavanje saobraćajnih površina rješavati atmosferskom kanalizacijom slobodnim površinskim padom.

Prilikom izrade glavnih projekata planiranih ulica, parkinga, pješačkih i biciklističkih staza, može doći do izvjesnih korekcija u odnosu na zadate parametre u planu. Kote presječnih tačaka osa saobraćajnica su orijentacione i kao takve ih treba posmatrati prilikom izrade Glavnih projekata.

Tehničko regulisanje saobraćaja

Sve ulice unutar kompleksa su pod režimom dvosmjernog kretanja vozila, sa zabranom parkiranja na kolovoznoj traci. Parkiranje je dozvoljeno samo na za to posebno urađenim i obilježenim površinama.

Sve saobraćajnice moraju biti označene, regulisane saobraćajnom signalizacijom.

Ukrštanje unutrašnjih saobraćajnica regulisati odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom uz određivanje prava prvenstva. Brzinu kretanja vozilima ograničiti na 40 km/h unutar cijelog zahvata na ulaznim krakovima.

Biciklistički saobraćaj

PUP-om je planirana biciklistička trasa duž regionalnog puta Ulcinja Ada, koja praktično postaje gradska saobraćajnica. S obzirom na širine prostora van kolovoza, biciklističke staze su obostrane.

Na ovaj način povezuje se Ulcinj sa Adom i ovim vidom saobraćaja.

Takođe, planiranom nezavisnom pješačko-biciklističkom stazom moguća je komunikacija i u okviru predmetne zone i do plaže.

Pješački saobraćaj

Trotoari su predviđeni uz saobraćajnice. Prelaze preko ulica unutar kompleksa obezbijediti odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom (vertikalnom i horizontalnom).

	<p>Javni masovni prevoz putnika Autobuski prevoz će se i dalje odvijati regionalnim putem. Pozicije BUS stajališta planirane su u zonama raskrsnica sa kružnim tokovima, kao izdvojene niše. Potrebno je obezbjediti i nadstrešnice za putnike sa drugom pratećom opremom.</p>
17.4.	<p>Ostali infrastrukturni uslovi</p>
	/
	<p>TELEKOMUNIKACIONA MREŽA</p> <p>U skladu sa preporukama iz prethodno urađenih planova, kao i preporukama nadležne Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, porebno je voditi računa o sljedećem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da se kod gradnje novih infrastrukturnih objekata posebna pažnja obrati zaštiti postojeće elektronske komunikacione infrastrukture, - da se uvijek obezbijede koridori za telekomunikacione kablove duž svih postojećih i novih saobraćajnica, - da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima. <p>Takođe, potrebno je voditi računa o sljedećem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da se elektronska komunikaciona mreža, elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema grade na način koji omogućava jednostavan prilaz, zamjenu, unapređenje i korišćenje koje nije uslovljeno načinom upotrebe pojedinih korisnika ili operatora, - da shodno Strategiji razvoja informacionog društva do 2020. godine, u narednom periodu prioritet treba dati razvoju širokopoljasnih pristupnih mreža (žičnih i bežičnih), - da se planirani kapaciteti (objekti, kanalizacija i antenski stubovi) predvide za mogućnost korišćenja od strane više operatora. <p>Ukupna dužina planirane elektronske komunikacione kanalizacije sa 6 PVC cijevi 110 m, unutar zone ovog DSL-a iznosi 280 m, sa 4 PVC cijevi 110 mm iznosi oko 4555 metara, a sa 3 PVC cijevi 110 mm iznosi oko 5135 metara. Za realizaciju predložene telekomunikacione infrastrukture planirana je i izgradnja 134 novih kablovskih okana.</p> <p>Savremene elektronske komunikacije koje obuhvataju distribuciju sva tri servisa, telefonije-fiksne i mobilne, prenos podataka i TV signala, omogućavaju više načina povezivanja sa elektronskim komunikacionim operatorima.</p> <p>Imajući u vidu namjenu objekata unutar posmatrane zone i samu lokaciju, kroz novoplaniranu kanalizaciju treba graditi savremene elektronske komunikacione pristupne optičke mreže u tehnologiji FTTx (Fiber To The Home, Fiber to The Building,...), sa optičkim vlaknom do svakog objekta, odnosno korisnika.</p> <p>Ovo rješenje je u skladu sa dugoročnim rješenjima u oblasti elektronskih komunikacija sa optičkim pristupnim mrežama, a sa čijom implementacijom je započeo dominantni elektronski komunikacioni operator, Crnogorski Telekom.</p> <p>U slučaju da se trasa kanalizacije za potrebe elektronskih komunikacija poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.</p> <p>U odnosu na obuhvaćeno područje, mobilni operatori su u momentu izrade ovog DSL-a nijesu iskazali potrebu za montiranjem novih baznih stanica na ovom području, tako nijesu definisane nove lokacije za postavljanje stubova za mobilnu telefoniju. U odnosu na savremene trendove u oblasti mobilne telefonije, projektant naglašava da ovo ne znači da neki od postojećih ili eventualno novih operatora mobilne telefonije neće imati potrebu da u nekom momentu postavi novu baznu stanicu na posmatranom području.</p>

Trase planirane kanalizacije potrebno je uklopiti u trase trotoara ili zelenih površina, jer bi se u slučaju da se kablovska okna rade u trasi saobraćajnice ili parking prostora, morali ugraditi teški poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i ojačanje kablovskih okana, što bi bilo neekonomično.

Kanalizaciju koja je planirana u okviru predmetnog DSL-a, kao i kablovska okna, izvoditi u svemu prema planovima višeg reda, važećim propisima u Crnoj Gori i preporukama bivše ZJ PTT iz ove oblasti.

Na taj način biće stvoreni optimalni uslovi, koji sa tehničkog stanovišta, omogućavaju provlačenje novih kablovskih kapaciteta, gdje god se za tim ukaže potreba.

Obaveza budućih investitora planiranih objekata u zoni ovog DSL-a jeste da, u skladu sa Tehničkim uslovima koje izdaje nadležni operator elektronskih komunikacija ili organ lokalne uprave, od novoplaniranih kablovskih okana, projektima za pojedine objekte u zoni obuhvata definišu način priključenja svakog pojedinačnog objekta.

Elektronsku komunikacionu kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

Telekomunikaciona mreža:

Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 40/13),

Akta i propisi koji su donijeti na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama i kojih se treba pridržavati prilikom izgradnje nove telekomunikacione infrastrukture, jesu:

- Pravilnik o graničnim vrijednostima parametra elektromagnetnog polja u cilju ograničavanja izlaganja populacije elektromagnetnom zračenju („Službeni list Crne Gore“ broj 15/10),

- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata;

- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Službeni list Crne Gore“, broj 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;

- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 59/15), koji propisuje uslove za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori;

- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje raspoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi;

Isto tako Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), za izradu tehničke dokumentacije treba koristiti i sledeće sajtove:

- ***Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <http://www.ekip.me/regulativa/>***

- ***Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture***

<http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me>, kao i

	<p>- Adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</p>	
18 .	<p>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</p>	
	/	
19 .	<p>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</p>	
	/	
20 .	<p>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</p>	
	Urbanistička parcela (broj) / zona	UP 3 / Zona D
	Površina urbanističkih parcela (m2)	4.239,62
	Površina urbanističkih parcela (ha)	0,42
	Namjena	DS - Drumski saobraćaj
	Max spratnost objekta	/
	Max indeks zauzetosti	/
	Max bruto površina pod objektom (m2)	/
	Max indeks izgradjenosti	/
	Max bruto gradjevinska površina (m2)	/
	Min površina zelenih i otvorenih površina na UP (m2)	847,92
	Zelenih i otvorenih površina / ležaju (m2)	/
	Max broj ležaja	/
	Max broj stanovnika	/
	Broj zaposlenih	/
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/
	<p>Arhitektonsko oblikovanje objekta Objekti planirani u zahvatu DSL „Dio Sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I“, Velika plaža, predstavljaju, u najvećem broju objekte namijenjene Turizmu, to jest objekte u okviru turističkih naselja ili hotela, kategorije 4 ili 5 zvjezdica, i kao takvi treba da predstavljaju vrhunska djela arhitekture današnjice, koja su organizaciono, estetski, oblikovno i u materijalizaciji usklađena sa prirodom koja ga okružuje. Sljedeće uslove treba primjenjivati kod objekata turističkih naselja, hotela, objekata Centralnih djelatnosti, Kulture, Stanovanja, Sporta i rekreacije, kao i svih objekata koji se mogu naći u okviru urbanističkih parcela u skladu sa uslovima datim u Podglavlju 4.3 Namjena površina i organizacija sadržaja.</p>	

<p>Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja</p>	<p>Prilikom projektovanja mora se primjeniti hronološki definisan postupak koji uključuje sljedeće faze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izrada svih Studija i Elaborata definisanih ovim planskim dokumentom; 2. Analiza svih uslova i urbanističkih pravila datih ovim planskim dokumentom; 3. Analiza Projektnog zadatka investitora; 4. Pažljivo definisanje zona povoljnih za gradnju u odnosu na dobijene rezultate Studija i Elaborata iz tačke 1, a u okviru granice Zone gradnje definisane Građevinskom linijom; 5. Pažljivo definisanje zona određenih funkcionalnih sadržaja traženih Projektnim zadatkom, u odnosu na prethodno analizirane prirodne uslove; 6. Arhitektonsko i inženjersko oblikovanje objekta, tako da objekat bude oblikovno, funkcionalno i u materijalizaciji uslađen sa terenom i prirodom koja ga okružuje; 7. Finalna provjera svih urbanističkih parametara i uslova gradnje koji su definisani ovim planskim dokumentom. <p>Objekat je neophodno projektovati tako da predstavlja arhitekturu današnjice. Podražavanje stilova iz prošlosti je strogo zabranjeno.</p> <p>Što se tiče materijalizacije objekata u cjelini, neophodno je koristiti minimalno dva različita materijala u fasadnim ravnima, od palete dozvoljenih materijala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasadni malter u bijeloj ili svijetlim tonovima pastelnih boja; - Drvena obloga i drvene dekorativne strukture i mreže; - Kamena obloga; - Metalne obloge, perforirane strukture i mreže ili prozirne strukture od metala, metalne ograde u mat boji (bijela, svijetli tonovi pastelnih boja, crna), upotreba inoks ili hromiranih metalnih elemenata se zabranjuje. <p>Strogo je zabranjeno koristiti sljedeća rješenja u oblikovanju i materijalizaciji objekata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - upotreba inoks ili hromiranih metalnih elemenata, struktura ili ograda; - balustrade i slični elementi koji podražavaju stilove iz prošlosti; - generalno, projektovanje objekata tako da podražavaju stilove iz prošlosti; - fasade koje su kompletno zastakljene, bez ikakvih ostalih oblikovnih elemenata u ravni fasade
	<p>Uslovi za racionalno korišćenje energije</p> <p>Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, te implementacijom mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.</p> <p>Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu; - Energetsku efikasnost zgrada; - Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata. <p>U cilju energetske i ekološki održive izgradnje objekata treba težiti :</p>

Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti

- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade;
 - Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije
 - Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd);
 - Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema;
 - U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.
 - Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.
 - Kao sistem protiv pretjerane insolacije koristiti održive sisteme (zasjenu škurama, gradjevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju.
 - Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu.
 - Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetrova i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima.
- Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim i povećanje obavezne toplotne zaštite novih objekata. Prosječne stare kuće godišnje troše 200-300 kWh/ m² energije za grijanje, standardno izolovane kuće ispod 100, savremene niskoenergetske kuće oko 40, a pasivne 15 kWh/ m² i manje. Energijom koja se danas potroši u prosječnoj kući u Crnoj Gori, možemo zagrijati 3-4 niskoenergetske kuće ili 8-10 pasivnih kuća.
- Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povećanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih spoljnih konstrukcija, oštećenja nastalih vlagom (kondenzacijom) kao i pregrijavanja prostora ljeti. Posljedice su oštećenja konstrukcije, nekonforno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrijavanje takvih prostora zahtjeva veću količinu energije što dovodi do povećanja cijene korišćenja i održavanja prostora, ali i do većeg zagađenja životne sredine. Poboljšanjem toplotno izolacionih karakteristika zgrade moguće je postići smanjenje ukupnih gubitaka toplote za prosječno 40 do 80%.
- Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog rješenja u saradnji sa projektantom predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska zgrada.
- Zato je potrebno:
- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta
 - Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnog omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti

		<p>savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja. Kao sistem protiv pretjerane insolacije koristiti održive sisteme (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima - Rashladno opterećenje treba smanjiti putem mjera projektovanja pasivnih kuća. To može uključiti izolovane površine, zaštitu od sunca putem npr. brisoleja, konzolne strukture, ozelenjene nadstrešnice ili njihove kombinacije - Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu - Niskoenergetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju uzeti u obzir gdje god je to moguće - Solarni kolektori za toplu vodu će se uzeti u obzir kod kućnih sistema za toplu vodu kao i za grijanje bazena. Korištenje bazenskih prekrivača će se takođe uzeti u obzir zbog zadržavanja toplote - Kad god je to moguće, višak toplote iz drugih procesa će se koristiti za predgrijavanje tople vode za hotel, vile i vode u bazenima - Održivost fotovoltaičnih ćelija treba ispitati u svrhu snabdijevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila. <p>Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području zahvata DSL, pri čemu se preporučuje da 30% potreba za električnom energijom (na nivou parcele) bude obezbijeđeno iz obnovljivih izvora.</p>
--	--	--

OSTALI USLOVI




Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za uređenje predmetnog/ih objek(a)ta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova.

Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.

Investitor je dužan da izradjenu tehničku dokumentaciju u svemu u skladu sa članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.) i Pravilnikom o načinu vršenja Revizije idejnog i glavnog projekta ("Sl.list CG" br.81/08 od 26.12.2008 god.) dostavi nadležnom inspekcijskom organu u skladu sa članom 92 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br.64/17 od 06.10.2017.god.).


Predmetni urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjene postojećeg, odnosno donošenja novog planskog dokumenta.

21 .	<p>DOSTAVLJENO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podnosiocu zahtjeva, - Urbanističko - građevinskoj inspekciji - Arhivi i - U spise predmeta 	
------	---	--

22.	OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Sam. savjetnik I za urbanizam, Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.
		 potpis
23.	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	V.D. SEKRETAR-a, Mehmed Mila, spec.sci.arh.
24.		 potpis ovlašćenog službenog lica
25	PRILOZI	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - Listovi nepokretnosti sa kopijom katastarskog plana 	<p>1. Sastavni dio urbanističko - tehničkih uslova su i grafički prilozi iz Državne Studije lokacije Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža u R=1/1500.</p> <p>2. Sastavni dio urbanističko tehničkih uslova je mišljenje o nepotrebi procjene uticaja na životnu sredinu (akt br.06-597/20-2 od 15.09.2020. godine) dobijeno od strane Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, za izradu tehničke dokumentacije.</p> <p>2.1. Za dobijanje tehničkih uslova, s'hodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017.god.), nadležnim organima, dostavljeni su Nacrti Urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju saobraćajnice - uređenje urbanističke parcele broj 3 u Zoni D u zahvatu Državne Studije lokacije Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOO JP "Vodovod i kanalizacija" – Ulcinj, dopis broj 05-421/2-20 od 11.09.2020. godine (tehnički uslovi za vodovod i kanalizaciju), - Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opštine Ulcinj, dopis broj 05-421/3-20 od 11.09.2020. godine (saobraćajni uslovi) i - Sekretarijatau za privredu i ekonomski razvoj, dopis broj 05-421/5-20 od 11.09.2020. godine (vodni uslovi), a koji još nijesu dostavili tehničke uslove.

DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 08. Modul I Prethodni plan



DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 09. TIPOLOGIJA predjela

R=1:1500

LEGENDA

TIPOVI PREDJELA

Pojas pejskovitih obala - plaža

Oblast ulcinjskih dina sa halofitnom vegetacijom

Pojas borove šume

Agrikulturni predio

Akvatorijum Morskog dobra

Poljane i livade

Izgrađeno zemljište -Stanovanje

Izgrađeno zemljište-
Postojeća hotelska gupacija

Sportsko rekreativne površine

Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arh.



DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 10. Modul I Staniste Habitata

R=1:1500

Legenda:

Uzord

Mezo-Higrofilne livade

Antropogenizovana površina

745Aa (Pinagrostetum austriaca)

Razbacane jedinka vegetacije pjesčanih dina

2190 Vazne pokretne dine (Humid dune slack)

Područje smjernihavja tipova habitata 2190 i 1410

2110 Zacet pokretnih obalnih dina (Embryonic shifting dune)

Sudjene borove sunce koje imaju visoka malo elemenata prirodne flore

92AD Galerija bijele vrbe i bijele topole (92AD Salix alba and Populus alba galleries)

2270 Borove sunce na obalnim dinama/Wooded dunes with pinus pinea and/or Pinus pinaster

2120 Pokretne obalne dine sa Ammophila arenaria-bijele dine (Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria-white dunes)

6420 Mediteranske visoke hidrofilne livade (Mediterranean tall humid herb grasslands of the Molino-Holcschperian)

1410 Mediteransko slane močvarne livade (Mediterranean salt meadows/Juncetalia maritimi)

2130 Uvrsnena obalne dine sa zeljastom vegetacijom-sive dine (Flowed coastal dunes with herbaceous vegetation-grey dunes)

2240 Dinski pašnjak sa jednogodišnjim vrstama (Brachypodietalia dune grasslands with annuals)

92D0 Južne obalske galerije i sibičjad (Southern riparian galleries and thicket (Vieho-Tamaritana and Securivogion thicket))

Podloga: Google Satellite

Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



V.D. Sekretar, -a
Mehmed Mila spec.sci.arh.

DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 11. Modul I namjena postojeca


R=1:1500

LEGENDA NAMJENE POVRŠINA

T1	POVRŠINE ZA TURIZAM - T3 VIKENDICE
T2	POVRŠINE ZA TURIZAM - T3 VIKENDICE
T3	POVRŠINE ZA TURIZAM - T3 VIKENDICE
SMG	POVRŠINE ZA STANOVANJE MALE GUSTINE
MU	POVRŠINE MORA - POVRŠINE UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA
OP	OSTALE PRIRODNE POVRŠINE
DS	POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - DRUMSKI SAOBRAĆAJ
P	POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
IOE	OBJEKTI ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
IOK	OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

V.D. Sekretar, a
Mehmed Mila spec.sci.arh.













DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 12. Modul I OKP



LEGENDA

R=1:1500

-  GRANICA ZAHVATA DSL
P ≈ 219.55 ha
-  GRANICA ZAHVATA MORSKOG DOBRA
-  LINIJA OBALE
-  LINIJE ODMAKA
-  USLOVI ZA PROŠIRENJE OBALNOG ODMAKA
-  MOGUĆA ADAPTACIJA ZA PROJEKTE JAVNOG INTERESA UZ DODATNE MJERE
-  MOGUĆA ADAPTACIJA ODMAKA ZBOG NASLIJEĐENIH PRAVA
-  REŽIMI - MORSKO DOBRO
-  ORJENTACIONA ZONA PREDJELA DINA
IZVOR: MORSKO DOBRO
-  DONJA GRANIKA DINA
IZVOR: MORSKO DOBRO

Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar, a
Mehmed Mita spec.sci.arh.

DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 13. Namjena površina

R=1:1500

UP E15

UP 11

UP 11a

UP E14

UP 3

UP 3


UP 3a

LEGENDA NAMJENE POVRŠINA

T2	POVRŠINE ZA TURIZAM TURISTIČKA HRŠEBA T2
T3	POVRŠINE ZA TURIZAM ODMARALIŠTA T3
CO	POVRŠINE ZA CENTRALNE DJELATNOSTI
EMG	POVRŠINE ZA STANOVANJE VEĆE GUSTINE DO 100 STANOVA
SV	POVRŠINE ZA STANOVANJE VEĆE GUSTINE 200-500 STANOVA
K	POVRŠINE ZA KULTURU
SR	POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU
PU	POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE SPECIALNE NAMJENE
PUL	POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE AVNE NAMJENE
ML	POVRŠINE MOVA - POVRŠINE UNUTRAŠNJIH PROMETNIH VOĐA
OP	OSTALE PRIVRONE POVRŠINE
DS	POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - DRUMSKO SAOBRAĆAJ
HS	POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - VOĐENI SAOBRAĆAJ
IOE	OBJEKTI ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
IOH	OBJEKTI HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE

Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.


V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arh.



DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 14. Plan parcelacije

R=1:1500



LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA DSL
- P= 219,55 ha
- GRANICA URBANISTIČKE ZONE
- OZNAKA URBANISTIČKE ZONE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- PRELOMNE TAČKE GRANICA UP
- CENTRALNA PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA PROMENADA
- DAŠČANA PROMENADA
- GRANICA ZAHVATA MORSKOG DOBRA
- LINIJA OBALE
- LINJE ODMAKA
- USLOVI ZA PROŠIRENJE OBALNOG ODMAKA
- Mogućica adaptacija za projekte javnog interesa uz dodatne mjere
- Mogućica adaptacija odmaka zbog naslijeđenih prava
- REZIMI - MORSKO DOBRO
- ORIENTACIONA ZONA PREDJELA DINA IZVOR: MORSKO DOBRO
- DOĐNA GRANICA DINA IZVOR: MORSKO DOBRO

Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

UP/3a




D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arh.

DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 15. Regulacija i nivelacija

R=1:1500



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.




V.D. Sekretar-a
Mehmed Mla spec.sci.arh.

DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 16. Saobraćaj

R=1:1500



LEGENDA	
	GRANICA ZAHVATA DSL P=219,55 ha
	GRANICA URBANISTIČKE ZONE
	OZNAKA URBANISTIČKE ZONE
	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
	OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
	CENTRALNA PJEŠAČKA I BIKIKLISTIČKA PROMENADA
	DAŠČANA PROMENADA
	GRANICA ZAHVATA MORSKOG DOBRA
	LINJA OBALE
	LINJE ODMAKA
	USLOVI ZA PROŠIRENJE OBALNOG ODMAKA
	MOGUĆA ADAPTACIJSKA PROJEKTE JAVNOG INTERESA IZ ODDATNE MJERE
	MOGUĆA ADAPTACIJSKA ODMAKA ZBOG NASTUPAJUĆIH PRAVA
	REZIMI - MORSKO DOBRO
	ORJENTACIONA ZONA PREDJELA DINA
	IZVOR: MORSKO DOBRO
	DONJA GRANICA DINA
	IZVOR: MORSKO DOBRO

Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.

V.D. Sekretar, -a
Mehmed Mila spec.sci.arh.
























DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 17. PUP Plan V i K infrastrukture

R=1:1500

LEGENDA:

-  DRŽAVNA GRANICA
-  GRANICA PPPN MORSKO DOBRO
-  GRANICA PUP-a ULCINJ
-  LINIJA OBALE
-  POSTOJEĆI VODOVOD
-  POSTOJEĆI VODOVOD VIŠEG REDA
-  PLANIRANI VODOVOD
-  ZA UKIDANJE
-  POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA
-  PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA
-  ZA UKIDANJE
-  POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
-  PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
-  ZA UKIDANJE
-  VJEŠTAČKI KANALI
-  REGULACIJA
-  VODOTOCI
-  KANALIZACIONA PUMPNA STANICA
-  VODOVODNA PUMPNA STANICA
-  REZERVOAR
-  POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE FEKALNE OTPADNE VODE


Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arh.

DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 18. Hidrotehnicke instalacije



LEGENDA

R=1:1500

- - - - - GRANICA ZAHVATA DSL
P ≈ 219.55 ha
- GRANICA URBANISTIČKE ZONE
- OZNAKA URBANISTIČKE ZONE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- PRELOMNE TAČKE GRANICA UP
- CENTRALNA PJEŠAČKA I BIKIKLISTIČKA PROMENADA
- DAŠČANA PROMENADA
- GRANICA ZAHVATA MORSKOG DOBRA
- LINIJA OBLA
- LINIJE ODMAKA
- USLOVI ZA PROŠIRENJE OBLA ODMAKA
- MOGUĆA ADAPTACIJA ZA PROJEKTE JAVNOG INTERESA UZ DODATNE MJERE
- MOGUĆA ADAPTACIJA ODMAKA ZBOG NASTUPLJENIH PRAVA
- REŽIMI - MORSKO DOBRO
- ORJENTACIONA ZONA PREDJELA DINA
- IZVOR: MORSKO DOBRO
- DONJA GRANICA DINA
- IZVOR: MORSKO DOBRO

Savjetnik I za urbanizam
 Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

UP/3a

M.D. Sekretar,-a
 Mehmed Mila spec.sci.arch.




DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 19. Energetika postojeca

R=1:1500

LEGENDA

- 1.76
- - - - - GRANICA ZAHVATA DSL
P≈ 219.55 ha
- GRANICA ZAHVATA MORSKOG DOBRA
- MD REŽIMI - MORSKO DOBRO
- TS TS 35/10 kV NOVA
- TS TS 10/0.4 kV
- ELEKTROVOD 35 kV
- ELEKTROVOD 10 kV
- Koridor u smislu člana 103. Pravilnika za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova inaz. napona od 1 kV do 400 kV
- GRANICE TRAFORA REONA



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.




D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arh.

DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 20. Elektroenergetika

NDTS 10/0.4 kV "TS8 NOVA"
2x1000 kVA

R=1:1500



LEGENDA:



TS 35/10 kV



TS 10/0.4 kV



TS 10/0.4 kV NOVA

----- ELEKTROVOD 35 kV PLANIRANI

----- ELEKTROVOD 35 kV UKIDANJE


----- ELEKTROVOD 10 kV

----- ELEKTROVOD 10 kV PLANIRANI

----- ELEKTROVOD 10 kV UKIDANJE

Koridor u smislu člana 103. Pravilnika za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova inaz. napona od 1 kV do 400 kV"

----- GRANICE TRAFOREONA



Trafozon DSL "Dio sektora 66 - Modul 1"

Trafozon DSL "Dio sektora 66 - postojeća hotelska grupacija"

UP 14
NDTS 10/0.4 kV, "TS9 NOVA"
1000 kVA

Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.




V.D. Sekretar, -a
Mehmed Mita spec.sci.arh.

DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 21. Telekomunikaciona infrastruktura

R=1:1500



LEGENDA	
	POSTOJEĆI TELEKOMUNIKACIONI ČVOR RSS VELIKA PLAŽA
	POSTOJEĆE TELEKOMUNIKACIONO OKNO
	POSTOJEĆA TELEKOMUNIKACIONA KANALIZACIJA
	POSTOJEĆI SPOLJAŠNJI TELEKOMUNIKACIONI IZVOD
	POSTOJEĆI UNUTRAŠNJI TELEKOMUNIKACIONI IZVOD
	TELEKOMUNIKACIONO OKNO PLANIRANO NO01, ..., NO134
	PLANIRANA TELEKOMUNIKACIONA KANALIZACIJA SA 3/4/6 PVC CIJEVI Ø110 MM

Savjetnik I za urbanizam
 Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

UP/3a




2
 Mehmed Milić, D. Sekretar, -a
 Mehmed Milić spec.sci.arh.


DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 22. Pejsazna arhitektura

R=1:1500



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar, -a
Mehmed Milić spec.sci.arh.

Crna Gora
Mai i Zi
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
Sekretarijat za komunalne djelatnosti
i zaštitu ambijenta
Sekretariati për veprimtari komunale
dhe mbrojtjen e ambientit
Br./ Nr.06-597/20-2
Ulcinj / Ulqin, 15. 09. 2020.god./vj.

Crna Gora - Mai i Zi	
Opština Ulcinj - Komuna e Ulqinit	
Primje	16-09-2020
Org jed	
05-421/20	

SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

OVDJE

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list Crne Gore" br.075/18) i Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu ("Sl list RCG"; br.20/07, "Sl.list Crne Gore" br.47/13, 53/14 i 37/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta postupajući po aktu Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj, daje sljedeće:

MIŠLJENJE

Nije potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje saobraćajnice- uređenje urbanističke parcele br.3, u Zoni "D", na dijelovima kat. par. br. 67/4, 67/1, 67/2, 67/5, 126/3, 126/4, 67/3, 67/6, 67/7, 127/3, 30/1, 30/2, 128/3, 128/4, 127/4, 127/1, 128/2, 16/3, 16/15, 16/17, 16/12, 16/9, 16/8, 16/11, 16/10 i 16/1 KO Donji Štoj, u zahvatu Državne studije lokacije, Dio Sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I- Velika Plaža, Opština Ulcinj.


Obrazloženje

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj obratio se ovom Sekretarijatu sa zahtjevom br. 05-421/4-20, za davanje mišljenja o potrebi sprovođenja postupka procjene uticaja za projekat izgradnje saobraćajnice- uređenje urbanističke parcele br.3, u Zoni "D", na dijelovima kat. par. br. 67/4, 67/1, 67/2, 67/5, 126/3, 126/4, 67/3, 67/6, 67/7, 127/3, 30/1, 30/2, 128/3, 128/4, 127/4, 127/1, 128/2, 16/3, 16/15, 16/17, 16/12, 16/9, 16/8, 16/11, 16/10 i 16/1 KO Donji Štoj, u zahvatu Državne studije lokacije, Dio Sektora 66-postojeća hotelska grupacija i modul I- Velika Plaža, Opština Ulcinj.

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja ("Sl.list RCG"br.20/07 i "Sl.list Crne Gore" br.47/13, 53/14, 52/16 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja (List I) i spisak projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja na živ. sred.(List II). Uvidom u spisak projekata, konstatuje se da projekat izgradnje saobraćajnice- uređenje urbanističke parcele ne spada ni na jednoj listi pomenute Uredbe.

Na osnovu naprijed iznijetog, daje se mišljenje, da za pomenuti projekat nije potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu.

Pripremio,
Tahir Tahiri,
Samostalni savjetnik
zaštite ambijenta



SEKRETAR,
Mustafa Gorana, dipl.maš.ing.





UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
ULCINJ

Broj: 108-919-3438/2020

Datum: 11.09.2020.

KO: DONJI ŠTOJ

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 956-7-59/2020 OD 09 09 2020 GOD, ULCINJ, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4486 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
16	7		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Nekategorisani putevi		102	0.00
16	8		2 3,57		VELIKA PLAŽA	PRAVNI PROPIS		204	0.00
16	10		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Nekategorisani putevi		861	6.20
67	1		2 3,57	31/12/2018	VELIKA PLAŽA	Sume 3. klase		21978	200.00
67	1	1	2 3,57		VELIKA PLAŽA	Pašnjak 3. klase		160	0.00
67	6		2 3,57	31/12/2018	VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.		1072	9.76
126	4		2 3,57	31/12/2018	VELIKA PLAŽA	Pašnjak 3. klase		759	0.00
127	1		2 3,57	31/12/2018	VELIKA PLAŽA	Igralište		7076	0.00
127	1	1	2 3,57		VELIKA PLAŽA	Zemljište uz zgrade		2520	0.00
127	4		2 3,57	31/12/2018	VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.		234	0.00
128	1		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Zemljište uz zgrade		4574	0.00
128	1	1	2 3,57		VELIKA PLAŽA	Parking		2460	0.00
Ukupno								42000	215.95

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000002010666	-- „CRNA GORA,, PODGORICA Podgorica	Svojina	1/1
0000002006146	HTP "ULCINJSKA RIVIJERA"AD ULCINJ Ulcinj	Korišćenje	1/1
0000002010665 0	-- VLADA CRNE GORE PODGORICA Podgorica 0	Raspolaganje	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
67	1	1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRAĐENJE	0	p 160	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" AD ULCINJ Ulcinj 1/1 0000002006146
127	1	1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRAĐENJE	0	P5PN 2520	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" AD ULCINJ Ulcinj 1/1 0000002006146

Datum i vrijeme: 11.09.2020. 09:39:34

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
127	1	1 Poslovni prostor turizma GRAĐENJE 0	1	SU 165	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
127	1	1 Poslovni prostor turizma GRAĐENJE 0	2	P 1218	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
127	1	1 Stambeni prostor GRAĐENJE 0	3	P 446	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
127	1	1 Nestambeni prostor GRAĐENJE 1	4	P 286	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
127	1	1 Nestambeni prostor GRAĐENJE 1	5	P 271	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
127	1	1 Poslovni prostor turizma GRAĐENJE 8	6	P1 679	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
127	1	1 Stambeni prostor GRAĐENJE 0	7	P1 643	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
127	1	1 Nestambeni prostor GRAĐENJE 1	8	P1 289	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
127	1	1 Stambeni prostor GRAĐENJE 0	9	P2 597	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
127	1	1 Stambeni prostor GRAĐENJE 0	10	P3 597	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
127	1	1 Stambeni prostor GRAĐENJE 0	11	P4 597	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
127	1	1 Stambeni prostor GRAĐENJE 0	12	P5 597	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
127	1	1 Nestambeni prostor GRAĐENJE 3	13	PN 60	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
128	1	1 Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRAĐENJE	0	P 2460	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
128	1	1 Stambeno-turistički objekat GRAĐENJE 1	1	P 2423	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj
128	1	1 Trafo-stanice GRAĐENJE 1	2	P 37	Svojina HTP "ULCINJSKA RIVIJERA" 1/1 AD 0000002006146 ULCINJ Ucinj

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
16	7			1	Nekategorisani putevi	0:0	Morsko dobro

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
16	7			2	Nekategorisani putevi	01/03/2018 11:9	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,,
16	8			1	Nekategorisani putevi	0:0	Morsko dobro
16	8			2	Nekategorisani putevi	01/03/2018 11:9	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,,
16	10			1	Šume 3. klase	0:0	Morsko dobro
16	10			2	Šume 3. klase	01/03/2018 11:9	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,,
67	1			1	Pašnjak 3. klase	31/12/2018 12:9	Morsko dobro
67	1			2	Pašnjak 3. klase	31/12/2018 12:10	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,,

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
67	1	1		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	01/03/2018 11:10	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,,
67	1	1		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	0:0	Morsko dobro
67	6			1	Pašnjak 3. klase	31/12/2018 12:14	Morsko dobro RJEŠENJE O PARCELACIJI 954-3692/18 OD 26.12.2018.G. - MORSKO DOBRO
67	6			2	Pašnjak 3. klase	31/12/2018 12:20	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,,
126	4			1	Igralište	31/12/2018 12:22	Morsko dobro RJEŠENJE O PARCELACIJI 954-3692/18 OD 26.12.2018. G. - MORSKO DOBRO
126	4			2	Igralište	31/12/2018 12:22	Zabilježba postupka Zabilježba postupka Restitucija u korist Lekić Miljke Rešenjem Br:954-1596/08g od 12.11.2008g.
127	1			1	Zemljište uz zgrade	31/12/2018 12:10	Morsko dobro
127	1			2	Zemljište uz zgrade	31/12/2018 12:10	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,,

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
127	1	1	1	15	Poslovni prostor turizma	01/03/2018 11:14	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTOLA, BV,,
127	1	1	1	16	Poslovni prostor turizma	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROCOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVECAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.
127	1	1	1	17	Poslovni prostor turizma	06/08/2018 13:47	Zabranjena otudjenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUDJENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	1	18	Poslovni prostor turizma	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	2	15	Poslovni prostor turizma	01/03/2018 11:14	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTOLA, BV,,
127	1	1	2	16	Poslovni prostor turizma	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROCOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVECAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
127	1	1	2	17	Poslovni prostor turizma	06/08/2018 13:47	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	2	18	Poslovni prostor turizma	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	3	15	Stambeni prostor	01/03/2018 11:15	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,,
127	1	1	3	16	Stambeni prostor	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.
127	1	1	3	17	Stambeni prostor	06/08/2018 13:47	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	3	18	Stambeni prostor	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	4	15	Nestambeni prostor	01/03/2018 11:12	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,,

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
127	1	1	4	16	Nestambeni prostor	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.
127	1	1	4	17	Nestambeni prostor	06/08/2018 13:47	Zabrinja otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	4	18	Nestambeni prostor	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	5	15	Nestambeni prostor	01/03/2018 11:13	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V., KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTOLA, BV,,
127	1	1	5	16	Nestambeni prostor	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.
127	1	1	5	17	Nestambeni prostor	06/08/2018 13:47	Zabrinja otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	5	18	Nestambeni prostor	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
127	1	1	6	15	Poslovni prostor turizma	01/03/2018 11:15	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,...
127	1	1	6	16	Poslovni prostor turizma	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.
127	1	1	6	17	Poslovni prostor turizma	06/08/2018 13:47	Zabrana otudjenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUDJENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	6	18	Poslovni prostor turizma	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	7	15	Stambeni prostor	01/03/2018 11:15	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,...
127	1	1	7	16	Stambeni prostor	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
127	1	1	7	17	Stambeni prostor	06/08/2018 13:47	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	7	18	Stambeni prostor	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	8	10	Nestambeni prostor	01/03/2018 11:13	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G. - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,...
127	1	1	8	11	Nestambeni prostor	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAŽIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.
127	1	1	8	12	Nestambeni prostor	06/08/2018 13:47	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	8	13	Nestambeni prostor	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	9	15	Stambeni prostor	01/03/2018 11:11	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G. - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,...

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
127	1	1	9	16	Stambeni prostor	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJESENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO„ DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.
127	1	1	9	17	Stambeni prostor	06/08/2018 13:47	Zabrinja otuđenja i opterećenja RJESENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	9	18	Stambeni prostor	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJESENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	10	15	Stambeni prostor	01/03/2018 11:11	Pravo zakupa RJESENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA„ AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA„ AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO„ DOO PODGORICA „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION„ LTD TORTOLA, BVI „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL„ S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING„ S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS„ LTD, TORTOLA, BVI...
127	1	1	10	16	Stambeni prostor	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJESENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO„ DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.
127	1	1	10	17	Stambeni prostor	06/08/2018 13:47	Zabrinja otuđenja i opterećenja RJESENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	10	18	Stambeni prostor	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJESENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
127	1	1	11	15	Stambeni prostor	01/03/2018 11:12	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTOLA, BV,,
127	1	1	11	16	Stambeni prostor	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.
127	1	1	11	17	Stambeni prostor	06/08/2018 13:47	Zabranu otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	11	18	Stambeni prostor	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	12	15	Stambeni prostor	01/03/2018 11:12	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTOLA, BV,,
127	1	1	12	16	Stambeni prostor	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
127	1	1	12	17	Stambeni prostor	06/08/2018 13:47	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVRILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	12	18	Stambeni prostor	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	13	15	Nestambeni prostor	01/03/2018 11:13	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJI ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,...
127	1	1	13	16	Nestambeni prostor	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVIERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAŽIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPJEĆA 01.11.2029. GODINE.
127	1	1	13	17	Nestambeni prostor	06/08/2018 13:47	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVRILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1	13	18	Nestambeni prostor	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1		10	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	01/03/2018 11:16	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJI ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV,...

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
127	1	1		11	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.
127	1	1		12	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	06/08/2018 13:47	Zabrana buđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUDJENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1		13	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
127	1	1		15	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	01/03/2018 11:16	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINI ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTOLA, BV,,
127	4			1	Zemljište uz zgrade	31/12/2018 12:19	Morsko dobro RJEŠENJE O PARCELACIJI 954-3692/18 OD 26.12.2018. G. - MORSKO DOBRO
127	4			2	Zemljište uz zgrade	31/12/2018 12:23	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINI ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO,, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTOLA, BV,,
128	1			1	Parking	0:0	Morsko dobro
128	1			2	Parking	01/03/2018 11:17	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINI ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
							MONTENEGRO., DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTOLA, BV,„
128	1	1	1	1	Stambeno-turistički objekat	22/02/2019 9:45	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTERECENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
128	1	1	1	2	Stambeno-turistički objekat	22/02/2019 9:45	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
128	1	1	1	3	Stambeno-turistički objekat	22/02/2019 9:45	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO., DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTOLA, BV,„
128	1	1	1	4	Stambeno-turistički objekat	22/02/2019 9:47	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO., DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROCOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVECAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJECA 01.11.2029. GODINE.
128	1	1	2	1	Trafo-stanice	22/02/2019 9:45	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTERECENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
128	1	1	2	2	Trafo-stanice	22/02/2019 9:45	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
128	1	1	2	3	Trafo-stanice	22/02/2019 9:45	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA,, AD ULCINJ I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO., DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION,, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL,, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
128	1	1	2	4	Trafo-stanice	22/02/2019 9:47	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTECI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO„ DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.
128	1	1		7	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	01/03/2018 11:17	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA„ AD ULCINJI ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA„ AD ULCINJI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO„ DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION„ LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL„ S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING„ S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS„ LTD, TORTALA, BV...
128	1	1		10	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	01/03/2018 11:17	Pravo zakupa RJEŠENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINJSKA RIVIJERA„ AD ULCINJI ZAKLJUCEN U ULCINJU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINJSKA RIVIJERA„ AD ULCINJI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO„ DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION„ LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL„ S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING„ S.A. DE C.V. , KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS„ LTD, TORTALA, BV...
128	1	1		11	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	06/08/2018 13:44	Hipoteka RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTECI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO„ DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGOROČOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJEĆA 01.11.2029. GODINE.
128	1	1		12	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	06/08/2018 13:47	Zabranjeni otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTECI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.

KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,,
LTD, TORTALA, BV,..

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
128	1	1		13	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	06/08/2018 13:49	Zabiljezba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTEKCI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL- 10/2018 OD 03.08.2018.G. SAČINJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.

Naplata takse oslobođena na osnovu člana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG, br. 064/17 i 044/18)





Načelnik: 

 Čaprići Dževdet



KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:

A handwritten signature in blue ink, likely of the processor of the plan.

Ovjerava
Službeno lice:

A handwritten signature in blue ink, likely of the official who certifies the plan.



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
ULCINJ

Broj: 108-919-3449/2020

Datum: 11.09.2020.

KO: DONJI ŠTOJ

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 956-7-59/2020 OD 09 09 2020 GOD, ULCINJ, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4122 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
16	1		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Šume 3. klase PRAVNI PROPIS		3668	26.41
16	3		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Neplodna zemljišta PRAVNI PROPIS		870	0.00
16	9		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Šume 3. klase PRAVNI PROPIS		115	0.83
67	2		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Pašnjak 3. klase PRAVNI PROPIS		3543 ⁴	322.45
126	3		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Igralište PRAVNI PROPIS		2573	0.00
Ukupno								42660	349.69

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
9993018401530	DR.SV.RCG.KOR.CAPITAL ESTATE DOO.BUDV BUDVA BUDVA Budva	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
16	1			1	Šume 3. klase	0:0	Morsko dobro
16	1			4	Šume 3. klase	17/12/2008 0:0	Zabilježba postupka Zabilježba postupka Restitucija u korist Lekić Miljka Rešenjem Br;954-1596/08g od 12.11.2008g.
16	1			5	Šume 3. klase	09/11/2016 11:42	Hipoteka RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - U KORIST HIPOTEKARNOG POVJERIOCA FELIXPORT ENTERPRISES LIMITED BUDVA, OD HIOTEKARNOG DUŽNIKA „CAPITAL ESTATE„ DOO BUDVA, U IZNOSU OD 100.000.000,00 EURA (STOTINU MILIONA EUR) SA ROKOM VAŽENJA DO 31.12.2019..G.
16	1			6	Šume 3. klase	09/11/2016 11:44	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - BEZ SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA „ FELIXPORT ENTERPRISES LIMITED BUDVA.

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
16	1			7	Šume 3. klase	09/11/2016 11:46	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - NA OSNOVU ZAPISA O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE-ZALOŽNE IZJAVE UZZ.BR.244/16 OD 26.07.2016.G. NOTAR ILIRIJANA ISMAILAGA.
16	3			1	Neplodna zemljišta	0:0	Morsko dobro
16	3			2	Neplodna zemljišta	09/11/2016 11:42	Hipoteka RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - U KORIST HIPOTEKARNOG POVJERIOCA FELIXPORT ENTERPRISES LIMITED BUDVA, OD HIOTEKARNOG DUŽNIKA „CAPITAL ESTATE, DOO BUDVA, U IZNOSU OD 100.000.000,00 EURA (STOTINU MILIONA EURA) SA ROKOM VAŽENJA DO 31.12.2019..G.
16	3			3	Neplodna zemljišta	09/11/2016 11:44	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - BEZ SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA „ FELIXPORT ENTERPRISES LIMITED BUDVA.
16	3			4	Neplodna zemljišta	09/11/2016 11:46	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - NA OSNOVU ZAPISA O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE-ZALOŽNE IZJAVE UZZ.BR.244/16 OD 26.07.2016.G. NOTAR ILIRIJANA ISMAILAGA.
16	9			1	Šume 3. klase	0:0	Morsko dobro
16	9			2	Šume 3. klase	09/11/2016 11:42	Hipoteka RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - U KORIST HIPOTEKARNOG POVJERIOCA FELIXPORT ENTERPRISES LIMITED BUDVA, OD HIOTEKARNOG DUŽNIKA „CAPITAL ESTATE, DOO BUDVA, U IZNOSU OD 100.000.000,00 EURA (STOTINU MILIONA EURA) SA ROKOM VAŽENJA DO 31.12.2019..G.
16	9			3	Šume 3. klase	09/11/2016 11:44	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - BEZ SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA „ FELIXPORT ENTERPRISES LIMITED BUDVA.
16	9			4	Šume 3. klase	09/11/2016 11:46	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - NA OSNOVU ZAPISA O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE-ZALOŽNE IZJAVE UZZ.BR.244/16 OD 26.07.2016.G. NOTAR ILIRIJANA ISMAILAGA.
67	2			1	Pašnjak 3. klase	0:0	Morsko dobro
67	2			2	Pašnjak 3. klase	09/11/2016 11:42	Hipoteka RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - U KORIST HIPOTEKARNOG POVJERIOCA FELIXPORT ENTERPRISES LIMITED BUDVA, OD HIOTEKARNOG DUŽNIKA „CAPITAL ESTATE, DOO BUDVA, U IZNOSU OD 100.000.000,00 EURA (STOTINU MILIONA EURA) SA ROKOM VAŽENJA DO 31.12.2019..G.
67	2			3	Pašnjak 3. klase	09/11/2016 11:44	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - BEZ SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA „ FELIXPORT ENTERPRISES LIMITED BUDVA.
67	2			4	Pašnjak 3. klase	09/11/2016 11:46	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - NA OSNOVU ZAPISA O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE-ZALOŽNE IZJAVE UZZ.BR.244/16 OD 26.07.2016.G. NOTAR ILIRIJANA ISMAILAGA.

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
126	3			1	Igralište	0:0	Morsko dobro
126	3			7	Igralište	17/12/2008 0:0	Zabilježba postupka Zabilježba postupka Restitucija u korist Lekić Miljka ReSenjem Br:954-1596/08g od 12.11.2008g.
126	3			8	Igralište	09/11/2016 11:42	Hipoteka RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - U KORIST HIPOTEKARNOG POVJERIOCA FELIXPORT ENTERPRISES LIMITED BUDVA, OD HIOTEKARNOG DUŽNIKA „CAPITAL ESTATE„ DOO BUDVA, U IZNOSU OD 100.000.000,00 EURA (STOTINU MILIONA EURA) SA ROKOM VAŽENJA DO 31.12.2019..G.
126	3			9	Igralište	09/11/2016 11:44	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - BEZ SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA FELIXPORT ENTERPRISES LIMITED BUDVA.
126	3			10	Igralište	09/11/2016 11:46	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - NA OSNOVU ZAPISA O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE-ZALOŽNE IZJAVE UZZ.BR.244/16 OD 26.07.2016.G. NOTAR ILIRIJANA ISMAILAGA.

Naplata takse oslobođena na osnovu člana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG, br. 064/17 i 044/18)




Načelnik:

 Čaprići Dževdet



KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:

Ovjerava
Službeno lice:



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
ULCINJ

Broj: 108-919-3440/2020

Datum: 11.09.2020.

KO: DONJI ŠTOJ

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 956-7-59/2020 OD 09 09 2020 GOD, ULCINJ, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4204 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
67	3		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Pašnjak 3. klase PRAVNI PROPIS		53	0.48
Ukupno								53	0.48

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
6036000000431	D.S.REPUBLIKA CRNA GORA Podgorica	Susvojina	1/2
9993018401530	DR.SV.RCG.KOR.CAPITAL ESTATE DOO.BUDV BUDVA BUDVA Budva	Susvojina	1/2

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
67	3			1	Pašnjak 3. klase	0:0	Morsko dobro
67	3			2	Pašnjak 3. klase	09/11/2016 11:48	Hipoteka RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - U KORIST HIPOTEKARNOG POVJERIOCA FELIXPORT ENTERPRISES LIMITED BUDVA, OD HIPOTEKARNOG DUŽNIKA „CAPITAL ESTATE„ DOO BUDVA, U IZNOSU OD 100.000.000,00 EUR (STOTINU MILIONA EURA) SA ROKOM VAZENJA DO 31.12.2019.GOD.
67	3			3	Pašnjak 3. klase	09/11/2016 11:50	Zabrana otuđenja i opterećenja RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - BEZ SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA „ FELIXPORT ENTERPRISES LIMITED„ BUDVA,
67	3			4	Pašnjak 3. klase	09/11/2016 11:57	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa RJEŠENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016.G. - NA OSNOVU ZAPISA O POTVRDI PRIVATNE ISPRAVE-ZALOŽNE IZJAVE UZZ.BR.244/16 OD 26.07.2016.GOD. NOTAR ILIRIJANA ISMAILAGA

Naplata takse oslobođena na osnovu člana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG, br. 064/17 i 044/18)

Nacelnik: 
Čaprići Dževdet



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: ULCINJ
Broj: 956-7-59/2020
Datum: 11.09.2020.



Katastarska opština: DONJI ŠTOJ
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 2
Parcela: 67/3

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



4
641
750
6
603
500

4
641
750
6
603
750

67/6 67/7
67/3
30/1

4
641
500
6
603
500

4
641
500
6
603
750



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Ovjerava
Službeno lice:



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
ULCINJ

Broj: 108-919-3441/2020

Datum: 11.09.2020.

KO: DONJI ŠTOJ

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 956-7-59/2020 OD 09 09 2020 GOD, ULCINJ, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4354 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
16	11		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Šume 3. klase PRAVNI PROPIS		3178	22.88
67	4		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Pašnjak 3. klase PRAVNI PROPIS		1588	14.45
67	5		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Pašnjak 3. klase PRAVNI PROPIS		11372	103.49
Ukupno								16138	140.82

Podaci o vlasniku ili nosiocu				
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Prava	Obim prava
0312950235022	GILJAČA BRUNE GRBALJ-LEŠEVIĆI B.B-KOTOR KOTOR Kotor		Susvojina	1/4
2101942220012	LEKIĆ NIKOLA DRAGOLJUB POPA DUKLJANINA BR 2A-BAR BAR Bar		Susvojina	1/4
2111947220024	LEKIĆ NIKOLA MIOBRAG POPA DUKLJANINA Br.-2A-BAR BAR Bar		Susvojina	1/4
0410940228011	MIROVIĆ NIKOLA RADMILA ULIVANA MILUTINOVIĆA BR.63 Ulcinj		Susvojina	1/4

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
16	11			1	Šume 3. klase	0:0	Morsko dobro
67	4			1	Pašnjak 3. klase	0:0	Morsko dobro
67	5			1	Pašnjak 3. klase	0:0	Morsko dobro

Naplata takse oslobođena na osnovu člana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG, br. 064/17 i 044/18)


Načelnik: 
Čaprići Dževdet





KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Ovjerava
Službeno lice: